

bosansko-hercegovački magazin

Europa

novembar 2011

Terorizam u Sarajevu
Kako su izdani posavski Hrvati
Intervju: Bakir Izetbegović

ISSN 1939-3423



ADVOKATSKA KANCELARIJA

Aleksandra H. Bronsted

Attorney at Law



Porodično pravo/Divorce
Krivično pravo/Criminal Law
D.U.I

Osobne ozljede zadobivene:
Na radu/Workers' compensation
U saobraćajnim nesrećama/automobile accidents
Pri padu/slip and fall
Korišćenjem neispravnih proizvoda/product liability
Medicinske greške/medical malpractice

Aleksandra H. Bronsted, PC

6065 Lake Forrest Dr.
Suite 200
Atlanta, GA 30328
Phone: (770) 451-3818
Fax: (770) 451-3922



Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!

U ovom broju:

4 Komentar

Poštovanje po narudžbi

6 Bosna i Hercegovina

Terorizam u Sarajevu

12 Srbija

Razmahali se ekstremisti, reakcije države mlake

14 Intervju

Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH: "Konflikt može prerasti i u fizičke obračune"

20 Feljton

Haag: Zapisnik sa suđenja Radovanu Karadžiću (17)

28 Reportaža

Putopis: Brzim preko Bosne (21)
Jablanica, uspavana ljepotica

32 Muzika

Hari Mata Hari: "Ja mogu dovesti Eurosong u BiH!"

34 Nauka

35 Tehnologija

37 Porodica

38 Estrada

39 Mozaik

40 Zabava

42 Horoskop

43 Zabava

46 Oglasi



Svim čitaocima islamske vjeroispovijesti želimo sretne i berićetne mubarek dane Kurban Bajrama.

USKORO!!! USKORO!!! USKORO!!!



NOVI TV KANAL NA VAŠEM JEZIKU

EUROPA MAGAZINE je partner Hayat TV za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayata. Telefon: 678-743-5731 ili nam pošaljite e-mail na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je pristupačnije nego što mislite!

+ 387 33 271 340
+ 387 33 271 350
marketing@ntvhayat.com
prodaja@hayat.ba
www.hayat.ba

*Uživajte na udaljenoj
marketing uče televizije*

PROUD MEMBER

Gwinnett Chamber

Poštovanje po narudžbi

Ovih dana sam sa zanimanjem pratio reagovanja uglavnom u bosanskoj javnosti, među Bosancima i Hercegovcima i u zemlji i u svijetu, na posjetu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Sjedinjenim Državama. Najviše reagovanja izazvalo je njegovo gostovanje na prestižnom Columbia univerzitetu Njujorku: tamo je, naime, jedan broj navodno uredno prijavljenih posjetilaca Dodikovog predavanja - pretežno bošnjačkog imena i porijekla - zaustavljeno na ulazu u zgradu s obrazloženjem da više nema mjesta u sali biblioteke pravnog fakulteta u kojoj je predavanje održano.

Uvrijeđeni zabranom ulaska na predavanje njujorški Bošnjaci su u brojnim pismenim protestima Univerzitetu, i u izvještaju u univerzitetskim novinama, tvrdili kako su brisani sa spiska na osnovu imena i porijekla što bi predstavljalo ozbiljan primjer diskriminacije. Predstavnik organizatora izjavio je univerzitetskim novinama kako Columbia nikada ne bi diskriminirala protiv bilo koga ko želi da prisustvuje nekom događaju i da se radilo o slučaju prevelikog broja prijavljenih. Grupa Bošnjaka je ipak izrazila ogorčenje zbog poziva Dodiku na uglednu naučnu ustanovu pored ostalog i plakatima protiv njegovog negiranja genocida u Srebrenici.

Mogu da razumijem razloge njihovog ogorčenja, među kojima su i neke Dodikove izjave tokom višednevne posjete Sjedinjenim Državama u kojima se dovodi u pitanje opstojnost bosanske države, ali razumijem i naučnu ustanovu koja se brine kako da obezbijedi uslove za akademski nivo dijaloga: demonstranti s parolama u tome nisu od neke pomoći. Osim toga, Columbia je svoju akademsku otvorenost i radoznalost i za stavove s kojima se većina u Americi i na univerzitetu nipošto ne slaže pokazala i kad je prije četiri godine ugostila iranskog predsjednika Ahmedinedžada. Tada je, istina, sam predsjednik Univerziteta - najavljujući i predstavljajući gosta - izrazio neslaganje s njegovim negiranjem Holokausta; njegovim javnim pozivima za uništenje izraelske države; iranskom podrškom svjetskom terorizmu i nuklearnim ambicijama ... Ovog puta pitanja o Dodikovom negiranju genocida ostavljena su tek malobrojnim kritičarima koji su uspjeli da uđu u salu.

Ali, s medijima kakve ima kod kuće, Dodik ne mora brinuti kako će njegovo gostovanje u Americi biti predstavljeno u javnosti Republike Srpske. Tamošnji nezavisni dnevnik već u naslovu izvještaja iz Vašingtona poručuje: "Dodik uživa veliko poštovanje u SAD".

Prva rečenica tog izvještaja glasi:

"Opšti utisak neposredno nakon posjete Milorada Dodika, predsjednika RS, Vašingtonu jeste snaga i odlučnost Dodika da zastupa interese RS na efektivan način koji nije nužno i u svakom trenutku u harmoniji sa stavovima Stejt departmenta, ali koji izaziva poštovanje i najozbiljnije uzimanje u razmatranje njegovog mišljenja".

Zaključak u naslovu o "velikom poštovanju" list izvlači iz izjava ličnosti bez značajnije funkcije u američkom državnom aparatu a usputna opaska kako način na koji Dodik zastupa interese svog entiteta "nije nužno i u svakom trenutku u harmoniji sa stavovima Stejt departmenta" krajnje je neadekvatan način da se prikrije dubok suštinski nesporazum: Dodik je, naime, u zvaničnom Vašingtonu saslušan na nivou pomoćnika zamjenika državnog sekretara. Taj nivo prijema u dubokom je kontrastu s novinskim izvještajem o velikom poštovanju. Ali, u našoj javnosti "svaka igra i svaka dobija" pa tako najčešće nema ozbiljnog propitivanja vjerodostojnosti izvještaja sračunatog da se diplomatski debakl predstavi kao diplomatski uspjeh.

Tako nekako stoji stvar i sa navodnim "velikim poštovanjem" predsjednika Republike Srpske u Sjedinjenim Državama: ne treba potcjenjivati ni podršku koju on dobija među uvažanim predstavnicima srpske akademske i poslovne zajednice i srpskom dijasporom u Americi ali ne treba potcjenjivati ni javnost i vjerovati kako ona ne može sama zaključiti kako stoji s tim poštovanjem tamo gdje je ono jedino važno kad je riječ o odnosima bilo koje države ili entiteta sa Sjedinjenim Državama.

Kemal Kurspahić

Radio Slobodna Evropa



U NEDJELJU DOBIJAMO 1 SAT!

Ne zaboravite da se u nedjelju, 6. novembra sat pomjera unazad zbog zimskog računanja vremena.

Tačno u 2 sata ujutro, vrijeme se pomjera na 1 sat, što znači da će ta noć biti duža za jedan sat.

Ovo važi samo za Ameriku, dok se sat u Evropi pomjerio već 30. oktobra.

Poštovani čitaoci, redakcija Europa Magazina će rado objaviti i Vaš tekst, ako nam ga pošaljete na e-mail adresu redakcija@europamagazine.info. Ne zaboravite - ovo je i Vaša novina!

Define Your Home With Style!



Grand Furniture

**Voted #1
Furniture
Store!**

3981 ATLANTA HIGHWAY 78 | LOGANVILLE

MONDAY-SATURDAY 10AM-8PM | SUNDAY 11AM-6PM

WWW.GRANDFURNITURE411.COM

678.475.7166

GET A SPECIAL DISCOUNT WHEN YOU MENTION EUROPA MAGAZINE!

Terorizam u Sarajevu

Mevlid Jašarević (23), vebabija iz Novog Pazara, pucao je u petak, 28. oktobra poslijepodne na zgradu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH, a u ovom terorističkom napadu ranjen je jedan policajac.

Na ulicama Sarajeva se dešavala prava drama, koja je trajala više od 45 minuta, sve dok naoružanog napadača nije onesposobio snajperista MUP-a KS, koji je pucao s krova obližnjeg Historijskog muzeja. U akciji policije Jašarević je ranjen, ali nije životno ugrožen.

“Dobili smo dojavu u petak u 15.35 sati da nepoznata osoba puca kod zgrade Američke ambasade. Prilikom ove pucnjeve povrijeđen je jedan pripadnik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, a pripadnici MUP-a su onesposobili napadača”, kazao je Irfan Nefić, glasnogovornik MUP-a Kantona Sarajevo.



Terorista na Marindvoru u Sarajevu

Bakir Nakaš, direktor Opće bolnice u Sarajevu, rekao je da je ranjeni policajac van životne opasnosti i da je zadobio prostorene rane skočnih zglobova te da će biti operisan.

U centru grada su se, poslije 15.30, začuli rafalni pucnji, a utihnuli su u 16.15, kada je snajperista uspio da onesposobi napadača koji je do tada šetao ulicom i pucao naočigled šokiranih prolaznika.

Zgrada Ambasade SAD nalazi se u centru Sarajeva, u blizini željezničke stanice, srednje škole, tržnih centara, policijske stanice, fakulteta i Parlamentarne skupštine BiH. Ljudi su se u panici sklanjali s ulice u nevjerici da se oko njih puca.

“Čovjek je izašao iz automobila. Imao je dugu smeđu jaknu. Ispod jakne izvadio je kalašnjikov i počeo pucati. Vidio sam da je imao nekoliko okvira municije. On je, kad bi ispucao jedan okvir, lagano mijenjao i stavljao drugi. Ja sam bio u tramvaju. Svi ljudi iz tramvaja su počeli bježati”, kazao je Amel, koji se zatekao na licu mjesta.

U prvih nekoliko minuta, kada je počela pucnjava, građani su bježali. Kasnije, kada je policija blokirala sve ulice oko zgrade Ambasade na nekoliko stotina metara, radoznalo su iz prikrajka pratili situaciju.

Napadač je, prema tvrdnjama svjedoka, prvo pucao u policajce koji su dežurali isred zgrade. Jednog policajca je ranio, a gađao je i drugog, ali je on zalegao i izbjegao metak.

Građani, koji su spas iz automobila i autobusa pronašli u okolnim zgradama, tvrde da muškarac nije nasumično pucao po ljudima. Nekima je čak govorio da mu bježe s očiju. Napadač, koji je imao kratke pantalone i dugu bradu, karakterističan imidž vebabija, više od pola sata hodao je ispred zgrade Ambasade. Derao se, uzvikivao parole i povremeno ispalio poneki rafal.

“Vjerovatno je mislio da će biti mrtav, a šteta je što ga nisu na licu mjesta strijeljali. Sva sreća da nije pucao po narodu. Odmah iza njega je bio pun autobus GRAS-a. Svi ti ljudi su pobjegli”, kazao je jedan Sarajlija.

Elmir Forto, koji se zadesio na licu mjesta, učestvovao je u izvlačenju povrijeđenog policajca. Elmir je, zajedno s još nekoliko ljudi, došao između napadača i zgrade Ambasade, izvukli su ranjenog policajca na sigurno, iza autobusa GRAS-a.

“On je hodao oko, gore-dolje. Povremeno se u nekom deliriju derao i govorio parole. Ja sam prvi uletio da spasimo čovjeka koji je ležao. On nije pucao na nas. Vikao je da se sklonimo. Došli smo do policajca, s obzirom na to da je ranjen u obje noge, izvukli smo ga pa mu pružili prvu pomoć”, kazao je Forto, čija je odjeća bila umrljana krvlju policajca kojeg je izvlačio.

Dodaje da su, kada su vidjeli da Jašarević ne puca nasumično, pozvali i policajca koji je bio nepovrijeđen da se skloni.

“Jednostavno sam uletio. Čovjek leži, moraš ga spasiti. Samo sam, što kažu, rekao bismilah i krenuo”, kazao je Elmir,

kome su prolaznici govorili da je heroj.

Jašarević je bio okružen stotinom policajaca, od običnih patrola koje su bile prve na licu mjesta, pa do službenika iz dvije policijske jedinice koje se nalaze samo nekoliko desetaka metara od mjesta napada.

“Bili smo u stanici i čuli pucanje. Komandir je rekao da je to kalašnjikov. Došli smo među prvima. Bili smo odmah iza autobusa. Mogli smo ga odmah ‘koknuti’, jer smo bili odmah iza leđa, ali došla je naredba da je ovo terorizam i da se čekaju specijalci koji su ga na kraju i ‘skunuli’ snajperom”, kazao je jedan od policajaca iz obližnje policijske stanice Novo Sarajevo.

Jašarević je zadobio prostrijelnu ranu i specijalci su ga razoružali kada je pao pogođen metkom.

Bajram Šerif Mubarek Olsun

Elmir Slavić
400 E. Bay St. #309
Jacksonville, FL 32202
904.838.3134
www.tni.com-elmirslavic

bosna i hercegovina

TRT TRANSPORT
INDIANAPOLIS, IN.

Owner-operators needed:

- We charge 10%
- You choose the loads
- Weekly pay

317-584-9872
317-979-7578

LERO TRAVEL
Phone 404-660-0910
Enver Sejtanic

1405 Wheatfield Drive
Lawrenceville, GA 30043
enver@lerotravel.com
Save money Book online
www.lerotravel.com

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- * Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- * Ostranjenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- * Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- * Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- * Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata

metrobrokers.com **GMAC** Real Estate

DINO KRGO
REALTOR
678-429-4353
dkrgo@bellsouth.net

JEFTINE AVIONSKE KARTE LLC
Samo Ptice Lete Jeftinije

Jazmir Bešlija
owner

336 Springhaven Rd,
Lawrenceville, GA 30046
Tel 770.963.9684 Tel 770.651.7185
Tel 770.963.9685 Tel 770.268.8940
Fax 770.268.8942
TravelBiH@hotmail.com
www.TravelBiH.com

Biljana Jandrić, glasnogovornica Kliničkog centra u Sarajevu, kazala je da je u petak, u 17.10, u pratnji policije u KCUS doveden 23-godišnji muškarac s prostrijelnom ranom desne natkoljenice.

“Muškarac nije u opasnosti, nema potrebe da bude zadržan u bolnici. Povreda će mu biti sanirana i u pratnji policije će napustiti bolnicu”, rekla je Jandrićeva.

Svjedoci koji su bili tu i prije pucnjave tvrde da je Jašarević imao pomagače.

“Bio sam odmah iza njega u vozilu. Vozio se sa još dvojicom mladića. samo su ga izbacili na raskrsnici i produžili dalje. On je izašao i počeo pucati po policajcima”, kazao je jedan od svjedoka događaja.

Prema operativnim saznanjima sigurnosnih službi u BiH koja su prezentirana nakon vandrednog sastanka u Predsjedništvu BiH u petak uveče, napadač, 23-godišnji Mevlid Jašarević u BiH je iz Srbije ušao tog istog petka rano ujutro.

U Tužilaštvu nisu željeli potvrditi da li je Jašarević imao saučesnika obzirom da istraga još uvijek traje.

Almir Džuvo, direktor Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, potrdio je da je Jašarević posjećivao Gornju Maoču, mjesto u sjevernoj Bosni koje se dovodi u vezu sa vehabijskim pokretom, ali ne i da je Jašarević hapšen u akciji koja je provedena 2010. godine.

“Ništa nije ni novo ni nepoznato. I ranije je posjećivao Maoču ali nikada nije uhapšen”, rekao je Džuvo.

Prema podacima Tužilaštva BiH Jašareviću je 2005. godine suđeno u Austriji za krivično djelo razbojništva. Osuđen je na tri godine zatvora zbog pljačke 100.000 eura, a potom je protjeran u Srbiju.

Pucanj na BiH

Članovi Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i Željko

Komšić nakon napada na Američku ambasadu najavili su odlučniji obračun sa teroristima i kriminalcima.

Predsjedništvo BiH održalo je u petak uveče hitnu vandrednu sjednicu nakon razgovora sa čelnim ljudima sigurnosnih i policijskih tijela u BiH kako bi analiziralo situaciju nakon napada automatskom puškom na Ambasadu SAD u BiH.

“Ovo danas je klasično djelo terorizma i u razgovoru sa američkim ambasadorom ja sam takav stav iznio”, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić na konferenciji za novinare nakon ovih sastanaka.

BiH nije teroristička zemlja, poručio je Komšić, ali, rekao je, ovo nam je svima pouka da se ovo može desiti i da ne treba bježati od tog problema.



Željko Komšić i Bakir Izetbegović

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je kako je ‘pucanj na Američku ambasadu pucanj na BiH’, te naglasio kako je ‘ovo težak dan za Bosnu i Hercegovinu’.

Čelnici sigurnosno-polijskih agencija dobili su punu podršku za mjere koje će poduzeti nakon napada, kako bi se izborilo sa teroristima i kriminalom, rekao je Komšić.

U intervjuu za RSE ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović neposredno nakon napada na Ambasadu SAD u BiH ocijenio je kako se radi o teškom incidentu.

tu.

“Mi smo predložili poslije napada u Bugojnu niz mjera. Nažalost, pola tih mjera je naišlo na prepreke u Parlamentu i na osude pojedinih predstavnika Islamske zajednice u BiH do pojedinih medija i nekih nevladinih organizacija koje kažu da se bore za ljudska prava”, naglasio je Ahmetović.

Jašareviću je u ponedjeljak, 31 oktobra određen jednomjesečni pritvor. On je u sudnici rekao da ne priznaje nikakav sud. Advokat koji mu je određen po službenoj dužnosti kazao je kako je optuženi rekao da mu je bila namjera da bude ubijen i da ga vehabije kojima pripada proglašaju šehidom, odnosno poginulim u borbi za vjeru.

LEGAL NOTICE: Sejo Camdzic is not an employee and never has been an employee of Michael E. Carroll & Associates, L.L.C. Sejo Camdzic was previously included in the advertisement of Michael E. Carroll & Associates, L.L.C. to assist with Bosnian translation and investigation of claim related information from potential clients who did not speak English. Sejo Camdzic has never been authorized by Michael E. Carroll & Associates, L.L.C. to claim any affiliation or association with Michael E. Carroll & Associates, L.L.C. other than acts of translation, transportation, and investigation subcontracted to him. Sejo Camdzic has never been authorized to charge any fee to any client or potential client of Michael E. Carroll & Associates, L.L.C. Sejo Camdzic has never been authorized to perform any legal work in association with Michael E. Carroll & Associates, L.L.C. If anyone feels that Sejo Camdzic has engaged in any such unauthorized practices and wishes to discuss their concerns, please contact us immediately at (678) 473-9472, so that we may take appropriate action.

Alma - Travel
 najjeftinije avio karte - nazovite i provjerite

* jeftino
 ** brzo
 *** sigurno

toll free 888-5525-622
 tel 408-333-9885

www.almavacation.com
 maslic@almavacation.com

REALTY PROFESSIONALS Sada je pravo vrijeme za kupovinu kuće - Pozovite me...

- *Besplatna market analiza
- *Hud & Foreclosure specijalne ponude
- *Najbolje kamate
- *Brza prodaja Vaše kuće
- *Tax credit od \$8.000.00 prilikom kupovine prve kuće (First time Buyer)

Prilikom kupovine moje usluge su besplatne

Armin Mehmedović
 BROKER - ASSOCIATE

Direct: 404-512-0509
 E-mail: arminsellatlanta@yahoo.com
 www.gwinnettnewhomesonline.com

Attorney At Law

Michael E. Carroll & Christopher S. Walker



Radimo u oblastima:
 Osobne povrede zadobivene:

- *Na radu
 Worker's compensation
- *U saobraćajnim nesrećama
 Car accident
- *Krivično pravo
 Criminal Law
- *Bankroti
- *DUI

Attorney:
678-473-9472

Advokati s dugogodišnjim iskustvom u radu s osiguravajućim društvima, sada mogu svojim iskustvom pomoći u rješavanju Vašeg slučaja.

Michael E. C. Christopher S. W.
 Satellite Court
 2250 Satellite Boulevard,
 N.W. Suite 205
 Duluth, GA 30097

Kako su HDZ i Tuđman izdali Hrvate u bosanskoj Posavini

Jerko Zovak objavio frapantne činjenice

Bivši predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman zamislio je bio da Orašje, Bosanski Šamac, Odžak i Bosanski Brod ostanu pod hrvatskom kontrolom. Sve južnije od toga nije ga interesiralo i svjesno je i namjerno Republici Srpskoj prepustio koridor, tvrdi autor knjige "Rat u bosanskoj Posavini 1992." Jerko Zovak, koji je, inače, bivši oficir Hrvatske vojske i sudionik rata u bosanskoj Posavini.

- Tuđman je prihvatio RS kao cjelovitu i rekao: "Što se mene tiče, Derventa, Doboj, Modriča, Gradačac, Brčko to je vaš postor, izvolite" - kaže on.

Skriivanje istine

Zovak je u svojoj knjizi, koja sadrži oko 2.000 dokumenata, objelodanio činjenice koje su bacile novo svjetlo na politiku Hrvatske i njenog predsjednika Tuđmana u ratu u bosanskoj Posavini. Zbog toga je Zovak stekao brojne neprijatelje u susjednoj nam zemlji, ali i među Hrvatima u BiH. Udario je u "osinje gnijezdo", u one koji žele sakriti istinu o izdaji bosanske Posavine i tamošnjih Hrvata.

Planirani tekst koji je Zovak namjeravao napisati za novine kako bi demantirao tvrdnje generala Petra Stipetića i onih koji za pad bosanske Posavine krive hrvatske jedinice iz Bosanskog Broda i Slavenskog Broda, na kraju je prerastao u knjigu od čak 770 stranica.

- Dvije i po godine tražio sam dokumente i čudo je šta sam sve našao. Nije bilo lako odlučiti se objaviti sve to. Iznio sam sve što sam tokom istraživanja zatekao kako bih demantirao službeni, zvanični stav Hrvatske, kako bih skinuo ljagu sa sebe i svojih suboraca da nismo pobjegli s fronta - kaže Zovak.

Njegove tvrdnje o dešavanjima u bosanskoj Posavini potvrdila je i suprotna strana, srpski generali. Želeći da dođe do tačnih podataka, Zovak je kontaktirao sve općine u bosanskoj Posavini, njih osam, ljude koji su radili u organizacijama boraca...

- Prvo su me gledali kao čudo nebesko. Pitali su svoje pretpostavljene, kao recimo u Bosanskom Šamcu gospodina Simu Zarića, da li oni smiju sa mnom razgovarati. Zarić je shvatio da nisam ni haški istražitelj ni provokator, već normalan smrtnik koji pokušava doći do istine i odobrio je svojim službenicima da mi daju podatke. Na temelju stvarnih pod-



Zovak: Udario u "osinje gnijezdo"

taka složio sam i jednu i drugu stranu - priča Zovak.

Kada je završio rukopis, odnio ga je generalu Stipetiću u Zagreb i zamolio ga da ga pogleda. Nakon dva mjeseca Stipetić ga je pozvao i kazao mu: "Sve ovo što si ti napisao je istina".

Čović i Dodik

Na nedavno održanoj promociji knjige u Sarajevu rečeno je da su tadašnji čelnici HDZ-a bili opčinjeni srpskom

politikom, kao što je danas Dragan Čović opčinjen politikom Milorada Dodika, kojem pomaže u razgradnji BiH. Naglašeno je da bosanska Posavina nije izgubljena vojnim putem, nego sramnim dogovorom srpskih i hrvatskih zvaničnika.

Penzionisani general Armije RBiH Stjepan Šiber smatra da knjiga Jerke Zovaka nije samo istina o bosanskoj Posavini, nego i istina o BiH, da je ona značajan dokument koji će se izučavati. Prof. dr. Džemal Najetović naglašava da je riječ o veoma "vrućoj knjizi", a da "vruće knjige" pišu samo hrabri ljudi.

I dekan Filozofskog fakulteta, prof. dr. Ivo Komšić cijeni da je Zovak zaista hrabar čovjek, jer piše o još jakim političkim snagama i osobama.

- Bosanska Posavina je izdana. To je bila veleizdaja, ne samo bosanske Posavine nego i cijele BiH. Ponosan sam, kao Hrvat, što je jedan Hrvat napisao istinu o izdaji bosanskih Hrvata, o izdaji BiH. Nadam se da će se i drugi Hrvati drznuti i krenuti ka istini - kazao je Komšić.

Mi, Hrvati i Bošnjaci, nismo pobjegli kao kukavice

- Mi, Hrvati i Bošnjaci, nismo pobjegli kao kukavice iz bosanske Posavine, nego smo dovedeni u poziciju užasno neravnopravne borbe. Bosanski Brod je branilo 1.950 Hrvata i Bošnjaka koje je napadalo 19.600 srpskih vojnika sa svom avijacijom, tehnikom i tako dalje, što je potvrdio i srpski general Lisica. Današnja realnost bosanske Posavine posljedica je prvobitne dogovorene podjele BiH, pogotovo unutrašnje podjele na RS i "Herceg-Bosnu".

Kada smo mi osvojili Modriču, onda su došli i rekli nam: "Vratite se nazad, ko vam je dozvolio da osvajate Modriču. To nije u planu". Tako nam je rekao zapovjednik Prve gardijske brigade - prisjeća se Zovak.

FASTV

HD PLATFORM

HAPPY HOLIDAYS FROM FASTV



AS OF DECEMBER 1ST, 2010 HAS LAUNCHED
A HIGH DEFINITION HD PLATFORM

- High Definition Receiver with HDMI Port
- Channel Switching within a second
- Catch-up Technology automatically records each channel for 7 days
- Crystal clear picture quality

50 + TV CHANNELS FROM THE BALKANS

500 + VIDEO ON DEMAND TITLES

NO SATELLITE DISH REQUIRED!



NO COMPUTER REQUIRED!



CHANNELS

- | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| 1. OBN | 13. DMSAT | 25. KANAL D |
| 2. Hayat BIH | 14. KCN MUSIC | 26. SPORT KANAL 50S |
| 3. Hayat SAT | 15. TOP MUSIC | 27. STUDIO B |
| 4. Federalna TV | 16. LAIT MUSIC | 28. GLAS PLAVA |
| 5. B92 | 17. RAJ TV | 29. TV ULCIN |
| 6. B92 Info | 18. SVET PLUS | 30. TV1 |
| 7. RTS | 19. MELOS TV | 31. TRT TURK |
| 8. RTRS | 20. NTV 101 | 32. ERT WORLD |
| 9. MKTV | 21. ALFA TV | |
| 10. RTCC | 22. K15 MUSIC | |
| 11. BOSTEL | 23. ALTERNATIVA TV | |
| 12. ATLAS TV | 24. AVALA TV | |

ALL Channels are LIVE and also with Local American Time !



Razmahali se ekstremisti, reakcije države mlake

Ove jeseni, čini se više nego ikada ranije, javnom scenom u Srbiji dominiraju ekstremni desničari ispred kojih uzmiče i sama država. Da li je vrijeme za organizovan otpor desnom ekstremizmu i zašto on izostaje?

Ekstremna desnica osvaja, metaforčki rečeno, ulicu za ulicom, grad za gradom, a još nema dovoljno glasnog upozorenja: "ako im se ne suprotstaviš, doći će i na tebe red", po već viđenom scenariju narastanja nasilja u 90-im godinama.

Pošto su izboksovali otkazivanje Parade ponosa, nožem su uboli devojkicu koja se porukom ispisanom na majici identifikovala kao pripadnica seksualne manjine. Poznati glumac Nikola Kojo, koji igra u još neprikazanom filmu pod nazivom Parada, iznosi ovih dana u javnost da dobija prijetnju za prijetnjom, za sada preko internetske komunikacije.

Slijedi čisto fašistički pokušaj da se spriječi dolazak sarajevskog pjevača – paljenjem zastave BiH javno, na ulici. Desničarski pokret Naši najavljuje kampanju protiv NATO-a, obraćajući se njemačkim vojnicima pripadnicima KFOR-a sljedećim rečima:

"Ubili smo ti pradedu, ubili smo ti dedu, pobijedićemo i tebe. Kosovo je Srbija."

Ta poruka stiže na razne internet adrese. Ipak, ozbiljnija reakcija i države i društva izostaje. Jedna od rijetkih partija koja ovih dana poručuje da joj je na prvom mjestu borba protiv naraslog fašizma je Liga socijaldemokratske Vojvodine.

Iako se na borbi protiv fašizma ne dobijaju izbori, od fašizma se gubi glava kaže Aleksandra Jerkov i objašnjava da se tom logikom rukovodi stranka, prepoznatljiva po harizmatičkom predsjedniku Nenadu Čanku.

"Mlak odnos vlasti i države prema tim grupama, šalje jako opasnu poruku a to je da samo treba biti dovoljno nasilan, pa da imate više prava u državi od onih koji nisu nasilni. Neke intelektualne elite, takođe, imaju jako puno razumevanja za ekstremne desničarske organizacije. To je nešto što se smatra razumljivim, što se smatra poželjnim. To nigde u svijetu nije tako, osim u zemljama u kojima su na vlasti izrazito desničarske vlade, a Srbija nije među njima", kaže on.

Da li ohrabreni naklonošću države prema ekstremistima na sjeveru Kosova među kojima su, javna je tajna, pripadnici ekstremnih desničarskih organizacija

iz Srbije, da li ohrabreni šutnjom pred ekstremističkim porukama iz krila državi i raznim desničarskim organizacijama bliske crkve, tek oni osvajaju prostor za sebe.

Poznata novinarka Gordana Suša nedavno je upozorila inertnu javnost Srbije: "ako vam nije jasno to što se dešava, onda je već kasno". Ona vidi problem u tome što na političkoj sceni Srbije danas nema političke ljevice.

"U Srbiji postoji desni centar, postoji desnica i postoji ultradesnica. Naravno da su u posljednje vreme postali užasno glasni ovi treći. Ultradesnica dobija sve prostore u medijima. U ovoj zemlji se vječito kalkulise sa tom idejom da će oni pobediti. Moram da priznam da me je jako porazio podatak iz popisa stanovništva da je svega 50 odsto građana Srbije funkcionalno pismeno, pa mi je donekle razumljivo zašto ova elita nastupa sa populističkim idejama. Ali, građani ne bi smjeli da šute", poručuje Suša.

Ivan Marović, bivši mladi Otporaš iz druge polovine devedesetih, kaže da nije baš sve desno, barem na Univerzitetu.

"Kada smo mi pravili proteste 96. godine, na Beogradskom univerzitetu nije mogao da se nađe jedan jedini student koji bi za sebe rekao da je ljevičar ili marksista ili jeste da nađemo ponekog liberala. A danas imamo ljevičarske grupe na Univerzitetu. To je ta promena među klincima", navodi Marović.

Ipak sagovornik RSE koji je prošlih nedelja usmjeravao proteste na Wall streetu prenoseći im iskustva maštovitih građanskih tromjesečnih antimiloševićevskih otpora na ulicama Beograda 1996. i 1997. godine, kaže da snaga ekstremne desnice izvire i iz odsustva angažmana građanske klase koju smatra salonskom i razmaženom.

"Mi smo uvek imali klasu intelektualaca "rezignanata", ljudi koji više vole da u svojim krugovima diskutuju o društvenim problemima i da ih sa distance posmatraju, ali koji nikada nisu zasukali rukave, došli među ljude i bavili se akcijašenjem. Naša građanska klasa je uvijek takva bila i uvijek je umjela samo da posmatra stvari iz salona. Tako da ni danas mi nemamo nikakav pokušaj da se napravi neki front koji bi kontrirao ultradesničarima. To je zato što imamo tako razmaženu građansku klasu", ocjenjuje Marović.

*Branka Mihajlović
Radio Slobodna Evropa*



Pripadnici pokreta Naši 1389 na jednom od skupova

Occasions EVENT CENTER

Sala za
iznajmljivanje

Vjenčanja

Proslave

Sastanci

*Weddings
Receptions
Meetings*

Full Service Events

770.723.3728 • 404.718.0009

Email: info@occasionsatlanta.com

2101 Northlake Parkway • Tucker, GA 30084

I-285 & Exit 37

www.occasionsatlanta.com

INTERVJU:
Bakir Izetbegović,
 Član Predsjedništva
 BiH

“ Ova ustavna promjena u BiH mora smanjiti blokade i uvesti domaće mehanizme arbitraže, umjesto inostranog. ”

Konflikt može prerasti i u fizičke obračune

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u intervjuu za naš magazin kaže kako je konflikt u BiH “takav da ne možete da napravite Vladu, konflikt je takav da odbija investitora, konflikt može prerasti i u fizičke obračune”. Izetbegović navodi i kako je predsjednik RS-a Milorad Dodik svojom retorikom zaustavio pozitivne procese u BiH. Dodikov intervju, kao i Izetbegovićevu reakciju prenosimo iz ovog članka.

Zbog čega ste ljuti na gospodina Dodika i sve ono što je rekao za Radio Slobodna Evropa?

Izetbegović: Ovaj put povod za moju ljutnju je njegova izjava da Bošnjaci, kao narod, postoje tek od 1993. godine, da ih nigdje nema u BiH i da je to narod koji ne može izgraditi vlastiti identitet ako ne poništi identitet drugih naroda. To je narod koji je preživio etničko čišćenje u entitetu koji predstavlja gospodin Dodik, koji je doživio genocid u Srebrenici,

kojem su srušili sve džamije od strane srpske vojske. Reći tako nešto je zaista pretjerano neukusno i neutemeljeno. Mislim da je gospodin Dodik svojom retorikom i svojom politikom zaustavio pozitivne procese u BiH, procese pomirenja, procese napretka u BiH ka euro-atlantskim integracijama, da je takva njegova politika dovodi do konflikata u BiH. Za sada je rezultirala odbijanjem investicija, jer kapital ne ulazi u zemlje u kojima postoji ovakva atmosfera koja je sada u BiH. Mislim da to sve radi bez potrebe i da je to politika koja neće rezultirati ničim dobrim. On bi mogao kao jedan inteligentan i moćan političar, koji ima podršku Srba u BiH, skinuti lance sa BiH i pustiti je da se brzo pokrene u pozitivnom smjeru. On lično bi, kada bi promijenio kurs, kada bi počeo da radi ono što je normalno, da radi na pomirenju i izgradnji države, da radi na planu integracija, vrlo brzo mogao skinuti okove s ove zemlje i ovih naroda i pomoći da se ovdje bolje živi.

Šta podrazumijevate pod konfliktom?

Izetbegović: Konflikt na svakoj razini. Konflikt je takav da ne možete da napravite Vladu, konflikt je takav da odbija investitora, konflikt može prerasti i u fizičke obračune. Imamo već takvih problema na stadionima, počevši od navijača. Oni su ta prva grupa na kojoj se pokazuje stanje u zemlji. Ispisuje se razne ružne poruke po džamijama.

Tako je počeo raspad bivše Jugoslavije 90-ih godina. Nadam se da ne govorimo o tome da bi ovdje mogao početi novi oružani sukob?!

Izetbegović: Nadam se da do toga doći neće, ali ako neko uporno Bošnjacima govori da planira budućnost bez njih, da planira neku Srebrenicu iznijeti iz BiH, onda su kojekakvi scenariji mogući. Upravo sam u svom pismu gospodina Dodika zamolio da ne ide u tom pravcu i da ne šalje takve poruke, jer od toga nema ništa. Jedino može doći do sigurnosnih problema u BiH. Zamolio sam ga da se okrene onome što zaista može uraditi, jer je on jedan sposoban čovjek, sposoban političar i treba da bude motor, a ne kočničar promjena koje nemaju alternativu.

Otopljanje odnosa sa Beogradom

Možete li Vi kao član Predsjedništva, ili cjelokupno Predsjedništvo BiH, učiniti nešto da su te podjele manje? Šta uraditi da BiH ne bude usamljeni otok, kada govorimo o evropskim integracijama?

Izetbegović: Predsjedništvo čini koliko može, ali su daleko uticajni predsjednici stranaka, jer su oni ti koji postavljaju strukturu vlast i koji odlučuju o budžetima, formiranju Vlada i koalicija. Mi možemo samo, svojim ponašanjem i svojim odnosom, da dajemo primjer i činimo koliko možemo. Između nas trojice nema problema. Mi možemo i o najbolnijim pitanjima da se ne slažemo i da se prepiremo, ali na jedan civiliziran način. U principu se ne prepiremo, u principu se dogovaramo. Djelujemo u regionu na takav način da imamo djelo, da se ne svađamo sa Beogradom i Zagrebom, nego da se redovito susrećemo. Pet puta smo se susreli u zadnjih godinu dana sa gospodinom Tadićem i više od pet puta sa gospodinom Josipovićem. Prije toga, bošnjački član Predsjedništva sedam godina nije otišao u Srbiju.

Kako ocjenjujete odnos zvaničnog Zagreba i Beograda?

Izetbegović: Tu je otopljanje i popravak odnosa. Imamo dvojicu lidera koji to hoće i mogu, ali to je, po meni, samo prva faza. Stvorili smo jednu atmosferu u kojoj treba rješavati probleme, poput otvorenih pitanja, prije svega granice, trošenja energetske resursa i tako dalje.

Osim Srbije i Hrvatske, kao zvaničnih potpisnica Dejtonskog sporazuma, u cijeli integrativni procese u BiH su uključeni i Evropska unija, SAD i Turska. Kako ocijenite njihovu ulogu?

Izetbegović: Trebali bi biti energičniji. Pomalo su i oni izgubili entuzijazam i okrenuli se nekim drugim tačkama na planeti, a u BiH nisu završili posao. Ne može se stanje u BiH riješiti za par godina, treba par decenija. Ponavljam im da ne gube entuzijazam. Ogroman, najbolnji dio puta je iza nas u stvaranju jednog normalnog društva i države. Potreban je jedna novi entuzijazam. Naročito bih volio da imamo jače pozitivno prisustvo i djelovanje Rusije jer inače Srbi na Balkanu gledaju u oči moskovskih lidera. Ako bi ta poruka bila pra-

va, da ih ohrabre da idu u integracijskom smjeru, da prihvate nešto što je neumitno i da nađu svoj interes u tome i svoju poziciju u tome, mislim da bi stvari krenule puno brže i bolje.

BiH nije ni federacija ni konfederacija. Kako vidite dalje Ustavne promjene u zemlji?

Izetbegović: Dejton je spasio pacijenta, ali njemu je samo spašen život. On treba niz operacija da bi postao funkcionalan. Imali smo te operacije od tri vojske, tri granične službe, a onda je došlo do zastoja tog reformskog posla. Dejton je ugradio poziciju stranaca, OHR-a kao glavnog arbitra. Bez njega ne može da funkcioniše sistem u BiH. Ta vlast je upotrebljena preko 900 puta i njom se nešto nametnulo. Mi moramo imati i domaći jak mehanizam umjesto međunarodnog. Dejton je pun mogućnosti da se nešto blokira. Umjesto da se samo zaštiti vitalni nacionalni interes, koristi se taj mehanizam da se Bosna koči u procesima koji za nju znače mogućnost. Moralo bi doći do Ustavne promjene jer sve zemlje, koje su prošle svoj evropski put i ušle u EU, su imale ustavnu promjenu. Ova ustavna promjena u BiH mora smanjiti blokade i uvesti domaće mehanizme arbitraže, umjesto inostranog.

Hrvati su nas doveli u tešku poziciju

Vijeća ministara nema više od godinu dana. Ko je kriv za to?

Izetbegović: Na prvi pogled to su svakako dvije stranke koje su dobile izbore. U RS je to Dodikova SNSD, a u Federaciji je to Socijaldemokratska stranka SDP, koju predstavlja Zlatko Lagumdžija. Od njih se najviše očekuje. To je samo vrh ledenog brijega. Ispod površine su međunacionalni odnosi i dezintegracijski ispadi u politici. BiH neumitno ... u integraciji. Postoji jedan snažni integrativni tok. Postoje i neki povremeni ispadi, koji su retrogradni i koji su protiv toga. U ovom slučaju to je bilo ponovno oživljavanje priče o trećem entitetu. Herceg-Bosna je odbijena Vašingtonskim sporazumom, a zatim i Dejtonskim. Nema nikog na bošnjačkoj strani, a Hrvati žive u miru sa Bošnjacima, koji će pristati na priču o crtanju novih karata i entiteta. Hrvati to znaju, ali su ipak otišli u Banja Luku, ohrabreni od Milorada Dodika, i na toj priči animirali hrvatske korpuse i dobili dosta glasova na zadnjim izborima. Dovedi su i sebe i nas u vrlo tešku političku poziciju. Tu je onda refleks Bošnjaka, koji žele da makar sa manjim hrvatskim strankama naprave vlast, koje ne zagovaraju treći entitet. Mislim da je odatle potekla ova negativna priča – od jednog neizvedljivog projekta i pokušaja da se on oživi.

Koliko su BiH i njeni građani izgubili zbog toga što još nemamo državnu Vladu? Šta je alternativa, ako izborni zakon ne predviđa parlamentarne izbore?

Izetbegović: Alternativa je da svi koji su uticajni i koji su glavni politički igrači na ovoj bosanskohercegovačkoj areni na pravilan način protumače interese svojih glasača. Ne mislim da je uopšte moguće napraviti treći entitet u BiH, na bilo koji način, niti je moguće otcijepiti RS iz bosanskohercegovačkog teritorijalnog konteksta. Nemoguće je da jednog dana jedna Srebrenica, u kojoj je vojska bosanskih Srba učinila to što je učinila, ili stotine takvih manjih Srebrenica, ne budu BiH. Priča o tome samo vodi konfliktu. Niti je moguće centralizirati BiH, kako bi to htjeli neki bošnjački političari, jer je nemoguće ostvariti dominaciju jednog naroda nad druga dva. Što prije to shvate, što prije se okrenu dnevnom životu i što prije naprave kompromis, to će se prije BiH uputiti pravim smjerom.



Treba napraviti jednu atmosferu dijaloga i dogovora i ne tražiti nemoguće stvari. BiH su mogući samo mali koraci, nikako veliki, ali isto tako, što malih koraka čine jedan veliki korak.

Vi ste, kada ste bili izabrani za člana Predsjedništva, u svom prvom govoru rekli da treba stanovništvu pomoći, da treba oporaviti privredu. Pomenuli ste da nema stranih investicija i da država nema čak ni budžet. Kakav je scenarij za narednu godinu, ako se bude i dalje država privremeno finansirala?

Izetbegović: U ekonomiji stanje nije tako loše, kao što je u politici. Ekonomisti su bolji i sposobniji od nas političara. Po svim grafovima, linija GDP ide neumjetno naprijed, s nekim malim krizama u vrijeme globalne i svjetske krize, ali onda minimalno jedan posto godišnje napreduju. Prosječna plaća u Sarajevu ljekara ili inženjera je višija nego u Beogradu ili u Skoplju. Nije dobro, ali nije ni katastrofa. Imamo 23 posto nezaposlenih, ali BiH je bila srušena zemlja i naša privreda je bila u zastoju godinama. Ona sada traži svoje mjesto pod suncem. U jednoj zemlji gdje se političari svađaju, gube se investicije zbog toga. Kada to sve uzmete u obzir, naši biznismeni su napravili veliki posao. Do nas je političara da skinemo kugle ovoj zemlji s nogu i da prestanemo narodu da prodajemo saharin ili nacionalističke priče. Saharin sladi, ali ne hrani. Možete jesti tortu sa saharinom svaki dan ali ćete umrijeti od gladi. To treba političari da prestanu da rade. Treba da urade nešto za cijelu BiH, za cijelu naciju, a to su samo procesi pomirenja, procesi izgradnje države u skladu sa evropskim standardima i procesi fizičke izgradnje zemlje a to su izgradnja autoputeva, željeznica, brana. To onda vuče 50 grana industrije za sobom. Treba omogućiti ljudima posao, da prestane poniženje koja sada imamo.

Imamo li političare koji su spremni da urade sve što ste sada rekli?

Izetbegović: Jednog poznajem, a nadam se da ih ima još.



ADVOKAT

HENRI MATIJA ŠPEHAR

ATTORNEY AT LAW



Sve advokatske usluge na Vašem jeziku

Radi u oblastima:

- * Razvodi brakova
- * Bankroti (Ch. 7, 11, 13)
- * Osobne ozljede
- * Krivično pravo
- * Tužbe
- * Nekretnine / Closing
- * Poslovno pravo
- * Porezi / Takse
- * Opća praksa

**NOVA
ADRESA!**

Spehar & Associates, LLC Tel: 770-277-2181 Fax: 770-573-3779
3675 Crestwood Parkway, Suite 400, Duluth, GA 30096

INTERVJU MILORADA DODIKA ZA RADIO SLOBODNA EVROPA

“Bošnjaci se proglasili narodom 1993.”

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom kontroverznom intervjuu za ruski servis Radija Slobodna Evropa kaže kako se u trenutnoj krizi u BiH ne radi o Savjetu ministara BiH, nego o ‘eksperimentu koji se zove BiH’ i principu raspodjele funkcija među pripadnicima tri naroda.

Već više od godinu dana Bosna i Hercegovina nije bila u stanju da formira Vijeće ministara. Ko je kriv za to? Šta se događa u ovoj zemlji?

Dodik: Došli ste u zemlju koja je napravljena, ne voljom naroda koji ovdje živi, nego međunarodnom voljom da se dođe do sporazuma koji je iz ovih ili onih razloga prihvaćen i potpisan, a to je Dejtonski sporazum. Da bih to objasnio, treba mi čitava emisija. Situacija oko izbora Savjeta ministara odražava stanje zemlje BiH i činjenicu da narodi koji žive u ovoj Bosni nikada se nisu izjasnili da li žele u njoj da žive. Jedni žele majorizaciju i manifestaciju moći većine u odnosu na druge narode koji ne žele da žive u takvim uslovima. Sve se svodi na neke fotelje, a ovaj izbor je tipično vezan isključivo za koncepte i gledanje u BiH. Dejtonski balans je napravio BiH sastavljenu od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. U BiH je sve vezano za entitete i konstitutivne narode.

Liberalnim političarima svijeta nije odgovaralo i oni žele da ojačaju individualnost koja bi morala da bude neprikosnoveni i da građanski koncept bude taj koji zamjenjuje koncept suverenih konstitutivnih naroda i time mijenja politički sistem BiH do mjere da uopšte nije važno ko koga predstavlja, mada u Ustavu to sve fino piše. Predstavnici na nivou BiH moraju da predstavljaju narod odakle dolaze. Ovdje se pojavio problem ko predstavlja narod. Neki ne vole o tome da pričaju jer misle da je to irelevantno. Ovdje je to veoma važno pitanje. Predstavnik može da bude onaj koji ima mandat da nekoga predstavlja. Da bi imao neko mandat, ili mora da bude relevantno izabran na legalnim izborima, ili da od nekih tijela koji imaju legitimitet izbora dobiju taj mandat.

Bošnjaci Muslimani u BiH su potegli za tim da ovladaju pozicijama koje pripadaju drugim konstitutivnim narodima. Tako se desilo da su člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda izabrali glasovi Bošnjaka, što se može jasno sabrati i vidjeti kroz izbor koji se dešavao. To je dovelo do nepovjerenja i osjećaja prevare koja se sprema u suštini ukoliko se bude jurio način na koji to žele ljudi iz bošnjačkog naroda. Zato nismo imali uspjeh.

Nama je primarno da zaštitimo interese RS. Predstavljamo RS i političku partiju u kojoj su dominantni glasovi Srba. Ima tu i bošnjačkih i hrvatskih glasova i mi to poštujemo. Oni u strukturama naših imenovanja imaju određena mjesta, ali na nivou BiH je sasvim drugačija situacija. Mi tamo idemo kao predstavnici RS i predstavljamo Srbe. U tom pogledu samo želimo da poštujemo Ustav. U Ustavu piše da nama pripada jedna trećina ministarskih mjesta što čini četiri ministarska mjesta. Od nas se traži da odustanemo od četiri ministarska mjesta i da još dodatno odustanemo od rotacije koja je bila ranije zapisana u Ustavu, ali je to ukinuo Pede Ešdaun svojom arogantnom politikom. Naravno da je to nemoguće i mi ne možemo da kršimo Ustav. Nemam namjeru da se izjašnjavam kao optimista ili pesimista po tom pitanju.

Ovdje je primarno pitanje Bosna, a ne Ministarski savjet. Samo naivni misle da se ovdje radi o Savjetu ministara. Svijet i dalje želi da nastavi sa eksperimentom koji se zove BiH, bez obzira koliko puta se pokazalo

kao neuspješan. I nama se smučilo da budemo onaj dio koji se ubacuje u epruvetu i miješa od stana nekih neizabраниh stranaca koji ovdje pokušavaju da naprave alhemiju. Ovdje su nespojivi hemijski elementi.

Vlasti BiH su ogromna smetnja

Da li će situacija sa središnjom vlasti u Bosni imati nekakav uticaj na ono što se događa u Republici Srpskoj?

Dodik: Oni ne utiču ni na šta, samo smetaju. Pokazali su se kao ogromna smetnja. Koncentracija i arogancija međunarodne zajednice na pitanje jačanje institucija u BiH povukla je ogroman novac koji se tamo troši. Imamo 22.000 zaposlenih u BiH koji primaju plate, a nemaju nikakve koristi od nje. Borba za identifikaciju kod Bošnjaka je isključivo vezana za to da se stvori kakva takva BiH. To je narod koga nema nigdje, nego samo u BiH. To je narod koji je sam sebe proglasio narodom 1993. godine. Oni ne mogu da izgrade vlastiti identitet, ako ne unište identitet drugih konstitutivnih naroda. U odnosima sa svijetom imamo dovoljno kapaciteta da to činimo sa onima koji to hoće, a oni koji neće, niko ih ne može natjerati. BiH je izvještačena u mnogo čemu, pa i u tim kapacitetima koji su okrenuti prema inostranstvu. Mi nismo osjetili neku korist od „efikasne vlasti u BiH.“ Više nam je smetala, nego pomagala.

Možda bi bilo lakše za Republiku Srpsku napustiti savez i slijedite vlastiti put?

Dodik: Da li ćemo ili nećemo ići svojim putem, ne zavisi samo od nas. Ovdje je prije nekoliko mjeseci, za potrebe nekih stranih institucija, Gallup radio intervju stanovništva po pitanju da li žele ostati u BiH, ili ne. U RS, 88 posto anketiranih je reklo da ne želi da ostane u BiH. To su Gallup-ove informacije. Mi političari moramo da poštujemo realnost a to su međunarodni sporazumi i konstalacija odnosa na međunarodnom planu. Mislim da su dodatnu volju za samostalnost u RS pojačali stranci, koji ničim nisu učinili dostupnom ili privlačnom BiH ljudima ovdje u RS, nego su stalnom arogancijom i krivnjom RS doveli do stvaranja dovoljno energije da se tih 88 posto anketiranih izjasni da želi da živi van BiH. Mi ne možemo da donosimo unilateralne odluke ali je možda bitnije pitanje koje mi sigurno nećete postaviti - Kako mi političari ovdje egzistiramo, djelujemo i radimo, a da ne poštujemo volju tih 88 posto građana koji na taj način misle?

Egzotični političari sa strane ovdje vide samo egzotične stvari. Zanimaju činjenicu da u BiH postoje tri konstitutivna naroda. Postoje samo dva praznika u toku godine koji se zajedničke slave i sve drugo je različito. To su međunarodna Nova godina i Dan pobjede nad fašizmom. Nijedan domaći događaj u istoriji nije bio dovoljan da okupi Srbe, Bošnjake i Hrvate, da proglaše taj dan zajedničkim praznikom.

Svi kažu pustite istoriju idemo u budućnost. Šta je budućnost? Govornim srpskim jezikom, a u Sarajevu govore bosanski. Ako je tako, onda treba da se zove bošnjački jezik. Ako je bosanski, onda i ja moram da se pitam da li prihvatam taj jezik. Ja ga ne prihvatam jer je to vrsta identifikacije veoma važna za jedna narod i zato govorim srpski jezik. Kada će neki bošnjački političar reći da govori na srpskom jeziku. Zato je ovo neuspješno društvo. Moj problem je što to govorim i što se to nekima koji sjede u Briselu ili Vašingtonu ne sviđa. Moj glas su ljudi koji ovdje šetaju i moji saradnici. Meni je stalo da sutra kada odem odavde i ne budem predsjednik, mogu da šetam ovom istom ulicom i da niko ne pljuje za mnom.

Po Dejtonskom sporazumu, BiH ima samo šest zajedničkih institucija. Intervencijom visokih predstavnika i otimanjem nadležnosti od RS, sada ima 87, bez naše volje. Kada smo glasali, nismo bili voljni da to damo, ali je bio pritisak nesnošljiv. Neki su bili udaljavani s poslova, smjenjivani su predsjednici republike i ministri. Stavljani su pod dugogodišnje istrage koje su se kasnije u pravilu završavale oslobađajućim presudama i niko im se nije izviniio. Zar u toj državi da živimo? Zašto nam Evropa ne pomogne da napravimo normalno društvo?

OTVORENO PISMO IZETBEGOVIĆA DODIKU

Prestanite sa retorikom koja vodi sukobima

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio je otvoreno pismo Miloradu Dodiku, predsjedniku entiteta RS, povodom njegovih posljednjih medijskih istupa.

Gospodine Dodik,

u nedavnom intervjuu ruskom servisu Radija Slobodna Evropa ponovo ste na neprihvatljivo i uvredljivo način govorili o Bošnjacima i budućnosti Bosne i Hercegovine.

Vaši stavovi, na kojima uporno insistirate, bazirani su na neosnovanim i proizvoljnim tvrdnjama i ne doprinose atmosferi pomirenja, međusobnog uvažavanja i razvoja demokratskih odnosa u Bosni i Hercegovini.

Priče o referendumima, o neodrživosti BiH, nemogućnosti suživota, državi kao neuspjelom eksperimentu međunarodne zajednice kontinuisano truju javni prostor i unose zebnju među ljude u cijeloj zemlji.

Posljednje uvredljive izjave, u kojima proizvoljno tvrdite da su se „Bošnjaci proglasili narodom 1993. godine“ i da „ne mogu izgraditi vlastiti identitet ako ne unište identitet drugih konstitutivnih naroda“, vrhunac su Vašeg neodgovornog javnog istupanja.

Bošnjaci imaju svoju višestoljetnu historiju, imaju svoj bosanski jezik i svoju državu Bosnu i Hercegovinu, koju baštine sa Srbima i Hrvatima, kao konstitutivnim i ravnopravnim narodima i građanima.

Bošnjaci, kao i Srbi i Hrvati, imaju pravo na svaku stopu Bosne i Hercegovine, a naročito u onim mjestima i dijelovima gdje su bili žrtve progona, nasilja i genocida. To pravo daje im njihova historijska ukorijenjenost i garantuje Ustav BiH, a ne volja i hirovi prolaznih političkih lidera.

Vaša retorika nije štetna samo za Bošnjake.

Umjesto da pomognete proces povratka prognanih Hrvata u RS, Vi ih svojim dnevnopolitički motivisanim dvosmislenim paternalizmom gurate u nepotrebnju i neostvarivu avanturu stvaranja trećeg entiteta.

Na koncu, pokušaj okretanja cijelog naroda protiv svojih sugrađana i zemlje u kojoj su rođeni, nanijet će najviše štete upravo bosanskohercegovačkim Srbima, u čije ime istupate.

Rezultat istraživanja, na koje se pozivate, prema kojemu navodno 88 posto Srba ne želi da RS ostane u BiH na jednostran način može biti doveden i do 99 posto.

Ali, to svima mora biti jasno, bilo kakav pokušaj ugrožavanja cjelovitosti zemlje naići će na otpor sto posto patriota koji su u svakom trenutku spremni braniti Bosnu i Hercegovinu.

Nijedan narod, pa ni Srbi, nema pravo odlučivati o vlastitoj sudbini ignorišući prava drugih naroda. Nikada Srebrenica, Bratunac, Kozarac, Brčko, Višegrad, Foča, Trebinje i sva ostala mjesta stradanja Bošnjaka neće biti van teritorije Bosne i Hercegovine.

Vaša isključiva politika dovela je Bosnu i Hercegovinu u jednu od najdubljih kriza od Daytona do danas. Reformski procesi su blokirani, zemlja zaostaje na evropskom putu za cijelom regijom, dizanjem međunarodnih tenzija zaustavlja se proces pomirenja.

Ekonomsko-socijalne posljedice su također vidljive: obeshrabruju se i odbijaju strani investitori, gube se poslovi, nema novih radnih mjesta, siromaštvo je sve veće. Rezultat je rastuća apatija i osjećaj besperspektivnosti.

Zbog svega navedenog, pozivam Vas da prestanete sa retorikom koja produžava agoniju cijele zemlje i koja može dovesti do novih sukoba sa neizmjernim posljedicama.

Upravo Vi, gospodine Dodik, snosit ćete historijsku i svaku drugu odgovornost ukoliko dođe do konflikata koje svojim javnim istupima provocirate.

Pozivam Vas da svoju energiju na vrijeme usmjerite u konstruktivnom pravcu.

Narodi koji stotinama godina žive zajedno u Bosni i Hercegovini sigurno mogu izgraditi uspješno društvo i državu. BiH je bogata zemlja, sa dovoljnim resursima za dostojanstven život i blagostanje četiri miliona njenih stanovnika.

U postdejtonskom vremenu napravljen je ogroman napredak u procesu pomirenja, obnove i izgradnje zemlje i institucija.

Uz mali napor političkih lidera Bosna i Hercegovina može ići naprijed, sustići susjede i uskoro postati ravnopravna, prosperitetna i kredibilna članica Evropske unije. Budite motor, a ne kočničar procesa koji nemaju alternativu.



Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske (lijevo) i Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva BiH

**OLUJE!
GRAD!
VJETROVI!**

HomeGuard Enterprises LLC

Oštećen krov? Štete unutar i oko Vaše kuće?
Pozovite nas odmah!

- * besplatna konsultacija i inspekcija Vaše imovine na Vašem jeziku
- * besplatna procjena
- * nećete platiti ništa iz Vašeg džepa za promjenu Vašeg krova (mi ćemo se pobrinuti za Vaš deductible)
- * zastupajući Vaše interese, direktno radimo sa Vašim osiguranjem

Sulejman Mehić - "Sule"

678-283-7030

320 Congress Pkwy :: Lawrenceville, GA 30044 :: Office 770-709-4438 :: E-mail sulie@rocketmail.com

Help Protect Your Home and Family

A home is **burglarized** every **9.1** seconds, don't let yours be the next!



FREE

Home Security System!

\$850 Value!

At no cost to you for parts and activation with only a \$99 installation fee and the purchase of alarm monitoring services. Terms & Conditions below.

Available two-way voice that allows you to instantly communicate with an ADT Security Specialist.



- **24/7 PROTECTION** only \$35.99/mo.
- Get up to a **20% DISCOUNT** on your home owner's insurance!
- **FREE** wireless remote control with **PANIC BUTTON!**



Protect Your Home

Call Now and Help Protect Your Family!

1-877-287-5708

Mon-Fri 8am - 11pm - Sat 9am- 8pm - Sun 10am - 6pm EST

\$99.00 Customer Installation Charge. 36-Month Monitoring Agreement required at \$35.99 per month (\$1,295.64). Form of payment must be by credit card or electronic charge to your checking or savings account. Offer applies to homeowners only. Local permit fees may be required. Satisfactory credit history required. Certain restrictions may apply. Offer valid for new ADT Authorized Dealer customers only and not on purchases from ADT Security Services, Inc. Other rate plans available. Cannot be combined with any other offer. Licenses: AL-10-1104, AZ-ROC217517, CA-ACC06320, CT-ELC.0193944-L5, DE-07-212, FL-EC13003427, EC13003401, GA-LVA205395, IA-AC-0036, ID-39131, IL-127.001042, IN-City of Indianapolis: 93294, KY-City of Louisville: 453, LA-F1082, MA-1355C, MD-107-1375, Baltimore County: 1375, Calvert County: ABL0625, Caroline County: 1157, Cecil County: 541-L, Charles County: 804, Dorchester County: 764, Frederick County: F9424, Harford County: 3541, Montgomery County: 1276, Prince George's County: 685, Queen Anne's County: L156, St. Mary's County: LV2039R, Talbot County: L674, Worcester County: 2217, Worcester County: L1013, WI-360125773, MN-TS01807, MO-City of St. Louis: C0354, St. Louis County: 4738, MS-15007659, MT-247, NC-2510-SP-LV, 1922-C5A, NE-14451, NJ-34RF0201800, NH-55386, NV-68518, City of Las Vegas: B14-00075-6-121756, C11-118264-121756, NY-Licensed by the N.Y.S. Department of State UID#12000285451, OH-53891446, City of Cincinnati: AC86, OK-1048, OR-170997, Pennsylvania Home Improvement Contractor Registration Number: PA22999, RI-3428, SC-BAC5630, TN-C1164, C11520, TX-B13734, UT-6422596-6501, VA-115120, VT-ES-2382, WA-60258694/PROTEYH934RS, WI-City of Milwaukee: 0001697, WV-042433, WY-LV-G-21499. For full list of licenses visit our website www.protectyourhome.com. Protect Your Home - 3750 Priority Way South Dr., Ste 200, Indianapolis, IN 46240. *Crime data taken from http://ocv.ncjrs.gov/ncvrv2008/pdf/crime_clock_eng.pdf

Napadi na civile bili dio taktike VRS-a

Kao svjedok tužiteljstva, na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću s iskazom je nastavio njegov bivši stranački kolega Neđeljko Prstojević, ratni predsjednik Kriznog štaba srpske općine Ilidža. U višesatnoj raspravi s tužiteljem, Prstojević je nastavio osporavati dijelove svojeg iskaza sa suđenja ratnom premijeru Republike Srpske Momčilu Krajišniku koji prema optužbi potvrđuju da su sve lokalne ratne aktivnosti koordinirane s vrha vlasti kojoj je optuženi Karadžić stajao na čelu.

Prema svjedoku Prstojeviću, za proglašenje neposredne ratne opasnosti na Ilidži 1992. godine od strane kriznog štaba kojem je bio predsjednik, odgovorna je bošnjačka strana, a ne vrh Srpske demokratske stranke kako pak tvrdi tužiteljstvo.

Radovan Karadžić: Optužen za genocid, istrebljenje, ubistva, progone, deportaciju, nečovječna djela, djela nasilja s primarnim ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca.

U ovom i idućim brojevima Europa magazina čitajte aktuelne detalje sa suđenja prvom predsjedniku Republike Srpske.

„Jer je muslimansko rukovodstvo proglasilo već 4. aprila (1992.) opću mobilizaciju jedinica TO, MUP- a, civilne zaštite... I otimanje, oduzimanje, pljačka naoružanja od JNA i MUP-a, to je praktično bila objava rata i Srbima i Hrvatima. I zato Skupština naša (Ilidže) već sutra proglašava neposrednu ratnu opasnost“, objasnio je svoj stav o započinjanju rata svjedok.

Prstojevića je sudsko vijeće na početku iskaza upozorilo da može iskoristiti pravo da ne odgovori na pitanje čiji bi odgovor mogao njega samog inkriminirati. Tokom svog iskaza tužitelju je više puta odbijao potvrditi da je i njime, kao članom SDS-a, upravljao optuženi Karadžić i ostali čelnici stranke pri poduzimanju oružanih aktivnosti.

Tužitelj Alan Tiger je podsjećao Prstojevića na njegove ranije izjave sa suđenja Krajišniku u kojima se spominje sprovođenje odluka stranke na terenu. Uz to Tiger je napomenuo kako je prije općinskog kriznog štaba, početkom 1992. godine osnovan stranački krizni štab koji je utabao put izazivanju rata. Toj se tvrdnji usprotivio optuženi Karadžić.

„Nešto ranije ste nam objasnili kako je izgledao sastav Kriznog štaba, koji je osnovan u januaru 1992. godine. Možete

nam objasniti kakva je razlika kriznog štaba koji je osnovan 10. aprila u odnosu na krizni štab kakav je postojao do tada. Na primjer, jeste li Vi nastavili da obavljate funkciju predsjednika kriznog štaba?“, upitao je tužitelj ukazujući da se u biti radilo o jako sličnoj stvari.

„Ja mislim da nije fer prema svjedoku. Svjedok je rekao da je ono bio stranački krizni štab (osnovan u januaru 1992.), a ovo općinski (osnovan u aprilu 1992.). Pa općinski je državni organ, a stranački – stranački. I nije radio ništa. To je već rečeno mislim“, konstatirao je Karadžić.

Prema iskazu svjedoka Prstojevića, koji ide u prilog optuženom, stranački Krizni štab nije radio ništa, a tek je općinski krizni štab Ilidže proglasio neposrednu ratnu opasnost.

U ratnim zbivanjima, rekao je svjedok, lokalni srpski dužnosnici nisu primali nikakve direktive od vlasti na Palama budući da je vladao kaos te jedno vrijeme nije bilo informacija – je li ko uopće živ. Prstojević je razlike u svom novom iskazu te onom datom na suđenju Krajišniku, objasnio greškama u prijevodu sa srpskog na engleski.

Suđenje Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske, nastavljeno je iskazom zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ 182.

Kao bivši pripadnik UNPROFOR-a u Sarajevu 1994. i 1995. godine, svjedok je opisao strategiju napada na sarajevske civile od strane Vojske Republike Srpske, koja je prema njemu kao i tužiteljstvu, posebno osmišljena i sprovedena svakodnevno.

„Napadi na sarajevske civile nisu bili slučajni nego namjerni“, izjavio je bivši pripadnik UNPROFOR-a čije je svjedočenje često prekidano za javnost kako izrečeni podaci ne bi otkrili njegov zaštićeni identitet, budući da se vjerovatno radi o još uvijek djelatnoj vojnoj osobi.

Prema njegovim opisima, život u Sarajevu se za vrijeme rata nije normalno odvijao jer je prolaz humanitarnih konvoja bio loš, a brojni incidenti granatiranja i snajperiranja u kojem su ginuli stanovnici grada, ali i neki pripadnici UN-a - bili su svakodnevnici.

„Uopće nisam imao osjećaj da se gađaju isključivo vojni objekti nego da je i civilno stanovništvo cilj granatiranja. Po meni nije bilo selektivnosti u granatiranju“, izjavio je svjedok.

Zaštićeni svjedok KDZ 182 detaljno je opisao svoja saznanja o snajperskom djelovanju Vojske Republike Srpske po civilima protiv čega je i UNPROFOR formirao strategiju i poduzeo akciju kako bi se stalni napadi smanjili.

„Ti snajperi su bili srpski snajperi, koji su dakle bili članovi vojne organizacije. I gađali su na temelju zapovijedi koje su

dobivali. Po meni te zapovijedi su bile da gađaju civilno stanovništvo i kasnije i UNROFOR-ove vojnike. Smatram dakle da su ti snajperi djelovali u sklopu opće taktike koju je definirao general (Dragomir) Milošević i da su imali pojedinačnu diskreciju u izboru meta“, objasnio je svoje nalaze tokom službe u Sarajevu zaštićeni svjedok.

Podsjetimo, spomenuti general Sarajevsko romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Dragomir Milošević, pravomoćno je osuđen u Hagu na 29 godina zatvora zbog terora nad sarajevskim stanovništvom, a haško tužiteljstvo za hiljade poginulih civila drži zapovjedno odgovornim Karadžića kao predsjednika u sporno vrijeme.

No on je tokom unakrsnog ispitivanja svjedoka pokušao ukazati kako nije imao spomenutu odgovornost budući da su prema njegovoj tvrdnji -odnosi između vojnog i političkog rukovodstva bosanskih Srba bili napeti. Pogotovo na lokalnim nivoima.

„General (Ratko) Mladić je čuo da se civilne vlasti petljaju u vojna pitanja. Raspolaze saznanjima, dakle čuo je, i upozorava vojne strukture da se to ne radi. Da Vas pitam drugo pitanje. Da li ste bili upoznati s napetostima između srpskih vlasti i srpske vojske u to vrijeme?“, konstatirao je i upitao Karadžić.

„To je nešto što ja apsolutno nisam imao u vidu“, odgovorio je, pak, svjedok.

Tokom unakrsnog ispitivanja optuženi, koji se brani sam, je za pogibiju brojnih Sarajlija okrivio Armiju BiH tvrdeći

kako je po gradu imala niz položaja iz kojih je borbeno djelovala, skrivajući se iza vlastitih civila. S tom tezom se zaštićeni svjedok tužiteljstva nije složio.

Karadžić je tokom ispitivanja spomenuo kako zaštićeni svjedok „donosi zaključke na temelju slutnji i osjećanja“, a ne na temelju dokaza. Zaštićeni svjedok je odgovorio kako je jedini dokaz koji ima „veliki broj poginulih civila“ od incidenata poput snajperskih hitaca.

Optuženi: “Bošnjačka stana odbijala pregovore”

Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočenje je dovršio bivši visoki pripadnik UNPROFOR-a, kao zaštićeni svjedok pod pseudonimom KDZ 182.

Drugi dan unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić pokušavao je osporiti njegove tvrdnje iznesene tokom glavnog ispitivanja tužiteljstva - kako su snage bosanskih Srba namjerno stvorile nepodnošljive uvjete za stanovnike Sarajeva, svakodnevno ih napadajući i izgledajući nepropuštanjem humanitarnih konvoja UN-a.

„Najbolje bi bilo pitati stanovnike Sarajeva je li im život bio podnošljiv“, odgovorio je bivši časnik UNPROFOR-a na uzastopne teze Karadžića kako je srpska strana poštivala primirja, a da je za stradanje tisuća Sarajlija između 1992. i 1995. godine - kriva bošnjačka Vlada u gradu.

„Gospodine svjedoče Vi ste tvrdili da srpska strana ima strategiju teroriziranja građana Sarajeva. A srpska strana

Senad i Sevleta Čamdžić

EUROTEL COMMUNICATION AGENCY

PONOVO NAJBOLJI! Ako ste već umorni od lažnih obećanja za niske cijene i kvalitetan servis od strane drugih kompanija, provjerite naš servis.

Poslije 13 godina rada naš prvenstveni cilj je i dalje zadovoljan korisnik. Povoljne cijene i kvalitetan servis je i dalje glavni prioritet za sve naše korisnike. Ako želite da koristite naš servis sa vaših mobilnih telefona uz iste cijene kao i sa vašeg kućnog telefona, pozovite i to će vam biti aktivirano isti dan.

717-245-8552

POZOVITE JOŠ DANAS !!!

NAJPOVOLJNIJE CIJENE!!!

BOSNA	8.9c/m
Srbija	7.9c/m
Hrvatska	2.5c/m
Crna Gora	9.9c/m
Makedonija	7.9c/m
Zapadna Evropa	2.9c/m

Najkvalitetnija veza!!!

UŠTEDITE SA NAMA!!!



predlaže sastanke koji trebaju dovesti do olakšanje patnje građana, odnosno do unaprijeđenja humanitarne situacije. Je li ste znali da srpska strana ima pozitivan stav o popravcima plina, struje i vode? Da srpska strana ima pozitivan stav u prolasku (UN-ovih) konvoja i da je to u suprotnosti sa stavom da srpska strana želi terorizirati građane?", konstatirao je Karadžić.

Kako bi pokazao da je i bošnjačka strana stvarala probleme u opskrbi građana u Sarajevu i zaštićenim zonama poput Žepe i Srebrenice optuženi je nastavio čitati neke dokumente korespondencije između UN-ovih visokih predstavnika u kojima se to spominje.

„Spominjali smo smetnje u snabdjevanju grada. Jučer sam Vam predočio dokument UN-a da muslimanska strana puca po Iljušinu, to je teretni avion koji dakle nosi neki teret. Odbrana iznosi tvrdnju da je muslimanska strana vrlo često radila prepreke za snabdjevanje građana Sarajeva s namjerom da ocrni srpsku stranu, izazove simpatije u svijetu i krizu u odnosima“, odgovorio je optuženi na suprotne tvrdnje svjedoka i optužbe.

Karadžić je ustvrdio kako je srpska strana koju je on vodio željela pregovore, ali da ih je bošnjačka odbijala kao i da su rađeni međunarodni naponi da se Pale isključe iz pregovora o prestanku rata, a umjesto toga stvori dogovor s političkim vodstvom iz Beograda.

„I Vi i drugi svjedoci spominjete teškoće građana Sarajeva u snabdjevanju. A teza obrane je da su te teškoće izazivali Muslimani jer je njima išlo u prilog da slika u medijima o Sarajevu bude loša. A ne Srbima. Slažete li se da je medijska slika Sarajeva, patnji Sarajeva, išla na štetu Srba, a u korist muslimanske strane? To ste i u svojoj izjavi spomenuli“, ustvrdio je i upitao Karadžić.

„Ja sam u svojoj izjavi rekao da nisam obraćao pažnju na medije. I ono što su oni prenosili“, odgovorio je svjedok ne ulazeći dalje u raspravu sa optuženim o njegovom pogledu na sarajevsku ratnu situaciju.

Optuženi je ustvrdio i kako je njemu suprotna strana varala i sam UNPROFOR pa da zbog toga njegovi pripadnici imaju krivu sliku o odgovornosti strane koju je on vodio.

Neki od odgovora zaštićenog svjedoka tužiteljstva na suprotne zaključke optuženog ostali su skriveni za javnost budući da se prelazilo na zatvorenu sudsku sjednicu tokom iznošenja informacija koje bi mogle otkriti njegov identitet.

Zaštićena svjedokinja o silovanju i protjerivanju

Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočila je zaštićena svjedokinja iz Grbavice pod pseudonimom KDZ 354, koja je brutalno silovana

zajedno s majkom na Grbavici od strane osumnjičenog ratnog zločinca Veselina Vlahovića zvanog Batko.

Prema njezinim riječima djelatne vojne osobe Vojske Republike Srpske, koje su joj na kraju otele i stan, imale su spiskove ljudi nesrpske nacionalnosti što ide u prilog tezi tužiteljstva da se protjerivanjem ljudi organizirano upravljalo s najviših razina prema nižim.

Na početku unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić je zaštićenoj svjedokinji izrazio suosjećanje za strahote koje je proživjela.

„Prije ispitivanja želim da Vam kažem da bih najradije odustao iz solidarnosti s Vama zbog užasa koji ste proživjeli. I više bih zamolio da nam pomognete da rasvijetlimo prilike na Grbavici u tim mjesecima, nego što bih se bavio samim događajem koji je za Vas bio najgori“, rekao je Karadžić.

Ipak, unakrsno ispitivanje nije moglo proći bez prisjećanja svjedokinje na ponižavajući napad na nju i majku od strane spomenutog Batka.

„Kasnije kažete u izjavama da je prijeto da će Vas predati četnicima ili nešto“, upitao je optuženi odmah nakon par pitanja o stanju na Grbavici polovicom 1992. godine.

„Počelo je kad je spomeo da će moju majku ubiti na nekom potoku, a mene predati svojim četnicima. Upotrebljavao je užasne izraze, užasno vrijeđanje, pri tom me nemilosrdno udarajući. Ja sam ovako dosta, ne mogu reći krhke građe, ali nisam prejaka i to je bilo prestrašno. Tek sam čula svoju majku koja leži ondje, počela se jako nervirati kad je rekao da će to uraditi, spominjući neku javnu kuću (gdje su držane bošnjačke žene i djevojčice kao seksualno roblje; napomena autora)“, opisala je svjedokinja jecajući zbog prisjećanja na brutalni napad na nju i majku.

Optuženi tvrdio da se radilo o ratnom haosu

Karadžić je ispitivao detalje vezane uz identitet Batka želeći ukazati kako se radilo o pripadniku paravojne formacije, a ne regularnom vojniku.

Optuženi je želio prikazati ispitivanjem o detaljima o uniformi ljudi koji su upadali u stanove - da se radilo o ratnom haosu, a ne o jasnim naredbama za teror nesrpskog stanovništva što pak tvrdi tužiteljstvo.

Svjedokinja je opisala kako nisu mogli izaći s Grbavice te kako je njoj otet stan kao i drugim stanovnicima nesrpske nacionalnosti, nakon što je jedan vojnik Vojske Republike Srpske došao pred njezinu zgradu sa spiskom imena.

„Ne znate kojoj jedinici je pripadao taj Simić“, upitao je Karadžić.



„A ne, ne. On Vam se u stvari predstavio tako stavljajući ruku na pištolj, govoreći meni da moram otići s njim da stan bude pregledan. Ja sam tu prošla opet jednu osobnu dramu. Što sad u toj noći... nema struje. I kada je on izgovorio da bi on trebao pregledati naš stan, da njemu treba ključ... ja sam njemu stavila ključ u ruku“, opisala je svjedokinja.

Optuženi imao kontrolu i nad civilnim i nad vojnim pitanjima

Na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, sa svjedočenjem je počeo Entoni Banberi (Anthony Banbury) koji je kao oficir za civilne poslove UNPROFOR-a 1994. i 1995. godine, te kasnije kao pomoćnik Jasušija Akashi-ja, specijalnog izvijestitelja generalnog tajnika UN-a, imao niz sastanaka sa optuženim.

Prema njegovim riječima, na njima se uvjerio da optuženi Karadžić u potpunosti ima kontrolu nad postupcima snaga Vojske Republike Srpske – odnosno nad etničkim čišćenjem više općina, snajperskim i drugim napadima na sarajevske civile te onemogućavanju kretanja UNPROFOR-a, odnosno djelovanja mirovne misije.

„Karadžić je bio vrhovni zapovjednik koji je igrao ulogu i na civilnoj i na vojnoj strani“, izjavio je UN-ov dužnosnik Banbury potvrđujući tužiteljstvu svoje detaljne bilješke sa sastanaka na kojima se uvjerio da zapovjedni lanac bosanskih Srba savršeno funkcioniše.

„Tako da nismo mogli riješiti neka humanitarna pitanja s g. Koljevićem ili pristup aerodromu. Ako ne bismo mogli rije-

SALON DE BELLEZA - ALY
 Next to Big Lots
 Make your appointment with Alija
 Mon-Friday
 9am - 6pm
 Saturday
 8am - 5pm
 Sunday closed.

Special Invitation
 *FREE Consultation, Conditioner
 *\$5 OFF Man's Haircut
 *\$5 OFF Woman's Haircut
 *\$20 OFF Hair Color
 with Haircut
 *\$20 OFF Foil Highlighting
 with Haircut
 Coupon valid for first-time clients

678 266-8694
 250 Grayson Hwy
 Lawrenceville, GA 30046

The Law Offices of Gary M. Kazin
Workers' Compensation
Ozljede na poslu
 Za informacije na bosanskom jeziku
 nazovite Dinu na
678 429 4353
Phone: (404) 378-8227
Fax: (404) 377 5977
315 West Ponce De Leon Avenue, Suite 961, Decatur, Georgia 30030
 Gary M. Kazin has been representing injured workers since 1982. He handles workers' compensation throughout the State of Georgia representing only injured workers. Free consultation available.



Am Dent, Inc.



Dental Care for Entire Family

Dr. NAZNEEN S. DALWAI, DMD

- * Cleaning and Gum Treatments
- * Bleaching, Bonding and Veneers
- * Crowns and Bridges
- * Tooth Colored Fillings
- * Extractions
- * One Hour Whitening (\$250)
- * Dentures and Partial
- * Bad Breath Treatment
- * Root Canal Treatment
- * Snoring Problem
- * Thumb Sucking Problem
- * Teeth Grinding Problem



Let us give you a winning smile!

Late Evening and Weekend Hours :: Phone 770.279.5000

Most Insurances Accepted

Medicaid (uder 21) Peachcare

Major Credit Cards

NOW OFFERING! Ortho (Braces) Special - FREE Ortho Consultation

New Patient Special (Exam, X-Rays, Cleaning) - ONLY \$75

0% Financing up to 12 Months through Care Credit

www.drnazneendalwai.com :: 895 Indian Trail Road, Suite 11, Lilburn, GA 30047

Olde Salem Apartments

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

**Za sve informacije na našem jeziku
obratite se Nermini. Tel: 770-963-7057**

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens.
Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr.
& turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone
Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.

CALL FOR SPECIAL OFFERS*



NO APPLICATION FEE! **

šiti s g. Koljevićem ili g. Krajišnikom, ili generalom Tolimirom onda bismo mi išli uz zapovjedni lanac do dr. Karadžića ili generala Mladića“, prisjetio se svjedok.

Opravdanje srpske strane tokom rata, a kojom se trenutno brani i Karadžić - kako su sarajevski civili ginuli zbog izmještanosti s vojnim snagama Armije BiH unutar grada, prema svjedoku ne stoji.

Da je snajpersko djelovanje po civilima bilo namjerno potvrdio je višim časnicima UN-a jednom prilikom i sam general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, govoreći da je želeće snajpersko djelovanje u područja Sarajeva, reakcija na srpske žrtve poginule zbog vojnih ofanziva pokrenutih od bosanske vlade.

„Pa ja sam bio iznenađen da general Mladić otvoreno priznaje nešto, na što smo mi sumnjali, ali nije bilo baš najpovoljnije za predstavu o bosanskim Srbima - da se oni hoćimice služe snajperskom paljbom po civilima, ili kako bi kaznili nadležne organe bosanske vlade za nešto što se događa na drugom mjestu. Mi smo sumnjali da se tako nešto događa, ali bio sam iznenađen kad sam čuo generala Mladića da tako nešto i kaže“, opisao je svjedok.

UN-ov časnik Banbury detaljno je tužiteljstvu opisao kako su snage bosanskih Srba spriječavale humanitarne konvoje i koristile ih kao sredstvo pogađanja, spriječavajući misiju mirovnih promatrača koje su u maju 1995. godine uzele za taoce nakon napada NATO-avih aviona na položaje Vojske Republike Srpske. Osim toga svjedok je tužiteljstvu opisao progon nesrpskih civila u Banja Luci, Sanskom Mostu i Bijeljini, koji nije zaustavljen do kraja rata, a kojim je upravljano direktno od vrha vlasti bosanskih Srba.

„Jer su mogli na primjer da obustave naše kretanje na toj teritoriji. Mogli su zaustaviti velike konvoje UNPROFOR-a s vojnicima pod teškim naoružanjem. Oni su to mogli jednostavno zaustaviti na jednom kontrolnom punktu. Tako da nije izvodivo da je došlo do velikih pokreta stanovništva pod pritiskom samo jedne paravojne grupe. Tako da se to nije moglo učiniti bez pristanka i uloge vlasti bosanskih Srba“, zaključio je svjedok.

Nakon tužiteljstva Banburyja je počeo unakrsno ispitivati optuženi Karadžić koji se brani sam. Na početku je počeo podsjećati svjedoka na brojna upozorenja srpske snage kako Armija BiH koristi prisustvo UNPROFOR-a za ratna lukavstva i akcije, dajući to kao razlog ograničenjima kretanja mirovnih snaga.

Čitajući dokumente SDA (Stranke demokratske akcije) koji upućuju stanovništvo da se preseli iz nekih općina, poput Trebinja, te dokument Međunarodnog crvenog krsta o transferu stanovništva - Karadžić je želio prikazati da se stanovništvo samo premještalo na početku sukoba, a ne da je etnički očišćeno kako to tvrdi haško tužiteljstvo.

Svjedok o teškom vremenu za UNPROFOR i civile u Goraždu

Drugi dan Bunburyjevog svjedočenja unakrsno ga je ispitivao optuženi Karadžić pokušavši prikazati kako je slika ratne situacije, poput primjerice u zaštićenoj zoni Goražde, bila drugačija od onakve kakvu je predstavljala haško tužiteljstvo.

„Događaji koji su uslijedili i informacije koje su postale dostupne objasnile su do kraja sliku onog što se dogodilo u Goraždu i osnovno razumijevanje UNPROFOR-a u vezi nje nije se promijenilo“, odbio je bivši mirovni promatrač Banberi tezu optuženog da su bošnjačka propaganda i pristrani mediji krivo prikazali krizu u spomenutoj zaštićenoj zoni u aprilu 1994. godine.

„Činjenice koje su utvrđene u pogledu Goražda govore same za sebe. I to je bilo vrlo teško vrijeme za UNPROFOR i za stanovnike te zajednice“, izjavio je svjedok.

Karadžić je s druge strane želio prikazati kako civili u Goraždu nisu bili ugroženi od napada Vojske Republike Srpske nego da se UNPROFOR i NATO želio uvući u rat širenjem informacija o stalnim napadima. Podsjetimo, nakon što su srpske snage odbile zaustaviti napade po zaštićenoj zoni, koji su rezultirali brojnim žrtvama, UNPROFOR je zatražio udare aviona NATO saveza po njihovim položajima, želeći spriječiti situaciju koja se događala sarajevskim civilima.

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Goražde je imala više od 37.000 stanovnika, a na početku rata, kada su u grad došle izbjeglice iz ostalih dijelova Istočne Bosne, najviše iz Foče i Višegrada, taj broj se gotovo udvostručio.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN-a) je 16. aprila 1993. godine Goražde proglasilo zaštićenom zonom. Prema toj odluci, ono nije smjelo biti "izloženo oružanim napadima niti bilo kakvom drugom činu neprijateljstva".

Podaci Istraživačko-dokumentacionog centra (IDC) iz Sarajeva o broju žrtava u ovom gradu, ukazuju da ni u ovom slučaju odluka UN-a nije poštovana. Na osnovu istraživanja, IDC je došao do podataka, koji nisu konačni, da je u proteklom ratu 1.637 ljudi ubijeno i nestalo, a gotovo trećina ih je stradala nakon što je Goražde proglašeno zaštićenom zonom. Prema istom izvoru, za vrijeme rata u ovom gradu ubijeno je osamdeset osmero djece.

Zaustavljanje UN konvoja stvaralo ozbiljnu situaciju u zaštićenim enklavama

Optuženi je pak ponudio svjedoku i sucima drugačiju verziju događaja, uostalom kao i za kasnije napade na druge dvije zaštićene zone prepune izbjeglica - Žepu i Srebrenicu.

„Je li Vam to razumljivo i prihvatljivo - da su Srbi odgo-



Anthony Banbury, oficir UNPROFOR-a

varali na ofanzive iz zaštićenih zona, i da je konkretno ova kriza oko Goražda izazvana djelovanjem Armije BiH iz zaštićene zone Goražda?", ustvrdio je upitavši optuženi.

„Svakako se slažem s time da je bilo puno prilika kada je vojska bosanskih Srba odgovarala na ofanzivna djelovanja Armije BiH, ili bosanske vlade, ali ne moram se nužno složiti sa time da su djelovanja u Goraždu bila odgovor na akcije bosanske vlade. To je odvojeno pitanje“, nije se složio svjedok.

Karadžić je pokušao objasniti svjedoku Banburyju kako su brojni UNROFOR-ovi humanitarni konvoji pregledavani i zaustavljeni budući da se u njima švercalo oružje, no on se s time nije složio podsjetivši na rezolucije UN-a prema kojima se traži sloboda kretanja za mirovne promatrače i vozila. Prema Banburyju, zaustavljanje humanitarnih konvoja UN-a onemogućavalo je ispunjavanje ciljeva mirovnih promatrača što je stvorilo „ozbiljnu situaciju u zaštićenim enklavama“ budući da se stanovništvo izgladnjivalo.

Uz to Karadžić je ustvrdio kako, kao predstavnik civilnih vlasti, nije imao utjecaj na vojne odluke, poput onih o zaustavljanju humanitarnih konvoja prebacujući nadležnost za to na VRS.

Optuženi Karadžić je zatražio 30 sati za unakrsno ispitivanje svjedoka tužiteljstva Banburyja „kako bi rasvijetlio niz detalja“ vezanih uz incidente koji se spominju u optužnici za genocid i ostale zločine u BiH, poput uzimanja UN-ovih mirovnih promatrača za taoce u maju 1995. godine.

No sudsko vijeće korejskog suca O Gon Kwona odobri mu je 6 uprkos ponovljenim zahtjevima optuženog da mu se dodijeli više. Pri kraj unakrsnog ispitivanja Karadžić je Banburyja optužio da je pristran i da su njegova razmišljanja i

zaključci izvedeni iz „muslimanske propagande“ budući da su „istovjetni“.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske sa svjedočenjem je završio Antony Banbury, bivši pomoćnik specijalnog izvjestitelja UN-a u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini.

Optuženi je od sudaca dobio samo kraće dodatno vrijeme od zatraženog za unakrsno ispitivanje, kako bi pregledao brojne bilješke svjedoka Banburyja sa sastanaka visokih dužnosnika UN-a i međunarodne zajednice želeći saznati o kojim je tačno osobama riječ.

Tijekom završnog unakrsnog ispitivanja mogle su se doznati dodatne pojedinosti iz spornog vremena, a koje se tiču optužbe, zbog čega je tužiteljstvo odustalo od dodatnog ispitivanja svjedoka nakon što je Karadžić završio.

Na suđenju je spomenut i general Armije BiH Jovan Divjak oko kojeg trenutno vlada kontroverza zbog zahtjeva Srbije za izručenjem i procesuiranjem bivšeg oficira JNA koji je ostao u Sarajevu kako bi branio grad od snaga Vojske Republike Srpske.

Karadžić je čitao zabilješke sa sastanka viših oficira UNPROFOR-a zabilježenih od strane svjedoka Banburyja pomoću kojih je Karadžić želio prikazati kako su UNPROFOR, NATO i Armija BiH surađivali u napadu na položaje Vojske Republike Srpske potkraj polovice 1995. godine.

„Možete li da nam predstavite što Fred Eckhart izvještava o Divjaku?“, upitao je Karadžić čitajući bilješke svjedoka sa sastanka visokih časnika UNPROFOR-a.

„G. Eckhart kaže da je general Divjak rekao da su mete

BURIED in CREDIT CARD

*Over \$10,000 in credit card bills?
Can't make the minimum payments?*

DEBT?

CREDIT CARD RELIEF
for your **FREE** consultation **CALL**

888-637-1505

- ✓ WE CAN GET YOU OUT OF DEBT QUICKLY
- ✓ WE CAN SAVE YOU THOUSANDS OF DOLLARS
- ✓ WE CAN HELP YOU AVOID BANKRUPTCY

Not a high-priced consolidation loan or one of those consumer credit counseling programs

Not available in all states

NATO-a jako dobro izabrane. A to su bile dobro utvrđene vojne mete, poput uništenja skladišta oružja, što je utjecalo na napade Vojske bosanskih Srba po Sarajevu. Trebati će im 15-30 dana da dopune svoje zalihe iz Srbije“, objasnio je svjedok.

„Je li to general Jovan Divjak, general Armije BiH, koji se tako izrazio o metama?“, upitao je nadalje Karadžić.

„Da radi se o istom generalu, generalu Divjaku“, potvrdio je svjedok.

Ratni zarobljenici

Također, Karadžić je želio prikazati kako su vojnici UNPROFOR-a navodili avione NATO snaga, prikazujući zabilješke Banburyja koji govore o laserski navođenim bombama na položaje Vojske Republike Srpske.

Podsjetimo, nakon što je ponovno kršen sporazum o zozama totalnog isključenja teškog naoružanja, UNPROFOR je zatražio u maju 1995. godine od NATO-a zračne udare nakon čega su snage Vojske Republike Srpske uzele mirovne promatrača za taoc te ih razmjestile diljem mogućih meta, što je prema optužnici protivno međunarodnom pravu.

„Je li tačno da Eckhart kaže da sam ove zarobljenike nazvao ratnim zarobljenicima?“, upitao je optuženi.

„Da, prema onome što je Fred rekao na sastanku Vi ste dali intervju BBC-u u kojem ste zaprijetili odmazdom nad vojnim osobljem UNPROFOR-a, koje smo mi nazvali taocima, a Vi ste ih u tom intervjuu nazvali ratnim zarobljenicima“, prijetio se svjedok.

Iza Banburyja sa svjedočenjem je ponovno nastavio Nedeljko Prstojević, bivši predsjednik Kriznog štaba Ilidža. Tu

žiteljstvo, čiji je Prstojević inače svjedok, ustvrdilo je u prvom dijelu ispitivanja pretprošli tjedan da je pristran te obožavatelj optuženog Karadžića.

Tako da je tužitelj Alan Tieger, želeći dokazati da je Prstojević promijenio priču o ulozi vrha Srpske demokratske stranke u organiziranju ratnih aktivnosti- prikazivao video isječke njegovih ranijih, drugačijih, izjava datih haškim istražiteljima, kao i na suđenju Momčilu Krajišniku, bivšem premijeru Republike Srpske.

Svjedok je, prema Tiegeru, promijenio priču o zapovjednoj odgovornosti Karadžića nad stranačkim dužnosnicima i njihovim postupcima. Prstojević se najčešće branio od tvrdnji tužitelja da je promijenio priču – odgovarajući je riječ o greškama u prijevodu sa srpskog na engleski i problemu sinonima.

Nakon tužiteljstva svjedoka Prstojevića je unakrsno počeo ispitivati njegov bivši stranački kolega Karadžić, koji se od optužbi za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini brani sam.

Na početku ispitivanja Karadžić je upitao svjedoka o datumu stvaranja SDS-a na Ilidži, nakon čega mu je Prstojević odgovorio da je „SDS formirana za zakašnjenjem“ budući da su druge stranke, poput SDA (Stranka demokratske akcije), bile već formirane.

Također potvrdio je kako je na osnivačkoj skupštini bio Haris Silajčić iz SDA. Karadžić je dobio malo više od tužiteljstva za svoje unakrsno ispitivanje Prstojevića – 10 sati.

(u idućem broju: "Srbi željeli mirno rješenje")



LOCK IN YOUR PRICE FOR ONE YEAR!

NO Equipment to Buy!
NO Start-Up Costs!

NOW GET OVER

150

CHANNELS

LOCAL CHANNELS INCLUDED*
in over 97% of the U.S.

nickelodeon

Disney

USA

TNT

CNN

ESPN

CN

tbs

Link

NFL NETWORK

HISTORY

truTV

Lifetime

GMC

FIFA

food

Discovery

FX

ESPN2

SPIKE

AMC

MTV

TV LAND

Vme

byutv

nick Jr.

Comedy Central

TLC

Syfy

Hallmark

CNN

E!

WeTV

CMT

Bravo

msnbc

COOKING CHANNEL

OWN

LIMITED TIME ONLY

\$29⁹⁹

After rebate

FOR 12 MONTHS
The CHOICE™ package

All offers require 2 year agreement.** Offer ends 10/5/11. Credit card required (except in MA & PA). New approved customers only (lease required). \$19.95 Handling & Delivery fee may apply. Package pricing may vary in certain markets.

Switch in minutes! 1-888-733-3173

*BILL CREDIT/PROGRAMMING OFFER: IF BY THE END OF PROMOTIONAL PRICE PERIOD(S) CUSTOMER DOES NOT CONTACT DIRECTV TO CHANGE SERVICE THEN ALL SERVICES WILL AUTOMATICALLY CONTINUE AT THE THEN-PREVALING RATES. LIMIT ONE PROGRAMMING OFFER PER ACCOUNT. Featured package names and prices: CHOICE \$40.99/mo.; CHOICE XTRA \$46.99/mo.; CHOICE ULTIMATE \$70.99/mo. Prices include a \$26 bill credit for 12 months after rebate, plus an additional \$5 with online rebate and consent to email alerts. Eligibility based on ZIP code. Upon DIRECTV System activation, customer will receive rebate redemption instructions (included in customer's first DIRECTV bill, a separate mailing, or, in the state of New York, from retailer) and must comply with the terms of the instructions. In order to receive \$31 monthly credits, customer must submit rebate online (valid email address required) and consent to email alerts prior to rebate redemption. Rebate begins up to 8 weeks after receipt of rebate submission online or by phone. Duration of promotional price varies based on redemption date.

2-YR. LEASE AGREEMENT: EARLY CANCELLATION WILL RESULT IN A FEE OF \$20/MONTH FOR EACH REMAINING MONTH. Must maintain 24 consecutive months of your DIRECTV programming package. DVR service \$7/mo. required for DVR and HD DVR lease. HD Access fee \$10/mo. required for HD Receiver and HD DVR. No lease fee for only 1 receiver. Lease fee for first 2 receivers \$6/mo.; additional receiver leases \$6/mo. each. NON-ACTIVATION CHARGE OF \$150 PER RECEIVER MAY APPLY. ALL EQUIPMENT IS LEASED AND MUST BE RETURNED TO DIRECTV UPON CANCELLATION, OR UNRETURNED EQUIPMENT FEES APPLY. VISIT directv.com OR CALL 1-800-DIRECTV FOR DETAILS. Advanced receiver instant rebate requires activation of the CHOICE XTRA Package or above; MAS ULTRA or above (for DVR Receiver, OPTIMO MAS Package or above); Jadeworld; or any qualifying international service bundle, which shall include the PREFERRED CHOICE programming package (valued at \$39.99/mo.). Second advanced receiver offer requires activation of an HD DVR as the first free receiver upgrade and subscription to Whole-Home DVR service (\$3/mo.). Additional advanced receiver upgrades available for a charge. **INSTALLATION: Standard professional installation in up to 4 rooms only. Custom installation extra.

*Eligibility for local channels based on service address. Not all networks available in all markets. Pricing residential. Taxes not included. Receipt of DIRECTV programming subject to DIRECTV Customer Agreement; copy provided at directv.com/legal and in order confirmation. ©2011 DIRECTV, Inc. DIRECTV and the Cyclone Design logo, CHOICE and CHOICE XTRA are trademarks of DIRECTV, Inc. All other trademarks and service marks are the property of their respective owners.

Jablanica, uspravana ljepotica

Evo me u Jablanici, na 25. maj, datum važan i vrlo ceremonijalan u zajedničkom sjećanju naroda i narodnosti bivše, zajedničke države. Proslavljao se nekada Titov rođendan.

Piše: Ljiljana Pirolić

Nekoliko dana ranije, ispraćala bi se i štafeta iz Jablanice. Na pozornici ispred Muzeja Bitke za ranjenike, održavana su svečarska podsjećanja na svijetle revolucionarne događaje, bitke ratne i mirnodopske. Ovoga jutra tiho je u Jablanici. Izašla sam iz voza sa još jednim putnikom, koji je – željezničar. Nema stanice tamo gdje stoji voz, samo razrušena, avetinjska kućica. E, to još nisam vidjela na pruzi kojom ide brzi preko Bosne i Hercegovine. Pitam željezničara Hazima Ćosića, zašto se stajališna kućica ne popravi. Zbilja, nimalo lijep prizor kao „dobrodošlica“ u grad. „Nemam ništa dobro da vam kažem. Jablanica je svaki dan sve veće selo. Kažu da

Brzi voz Ploče-Zagreb, preko BiH, putuje taman toliko brzo da studenti i penzioneri, njegovi najčešći putnici, mogu da razgledaju krajolik i ispričaju poneku životnu priču. Donosimo Vam priču o njima, ali i o ljudima kraj čijih kuća svaki dan prolaze vozovi koji putnike nose ko zna kuda.

ima 12.000 stanovnika, a ja sumnjam da ih ima toliko. To je podatak iz predratnog vremena kada su ovdje živjeli i Srbi i Hrvati, kojih sada nema. Jedan mali broj i jednih i drugih je ostao, ali na prste ruke se mogu prebrojati“, kaže Hazim.

Nikada više vjerskih objekata i manje morala

Dok silazimo niz strmu stazu prema gradu u dolini Neretve, upoznajemo Huseina Gusića, Jablaničanina koji živi u Njemačkoj već četrdeset godina. Sve troje odlazimo na kafu u obližnji kafić. Husein je rodom iz obližnjeg sela Čehari, kupio je stan u čaršiji, kako tepa Jablanici, ali dug život u Njemačkoj ostavio je traga i sve se manje raduje povratku. Ima 56 godina i vrijeme je da razmišlja o mirnim penzionerskim danima, kaže. „Nisam zadovoljan kako se Jablanica razvija, ako se uopšte razvija. Ponekad poželim da je napustim i da odem živjeti u Češku gdje sam proveo svoju mladost i gdje sam se oženio. Grad je totalno nesređen, ulice se krpe, umjesto

da ih jednom ljudski asfaltiraju. Bio sam prije nekoliko dana u Konjicu i vidio kako oni uređuju svoj grad. Ovdje kod nas, kad naiđete na šaht, nema šanse da autom pređete preko njega jer je izdignut najmanje deset centimetara iznad kolovoza. Morate ga obići bez obzira na to da li vam dolazi neko iz suprotnog pravca“, kaže rezignirano Husein Gusić. „Eto pitanja za vlast koja upravlja gradom“, kažem. „Šalite se, kakva vlast?“ uzvraća moj sagovornik. „Jedino što vrijedi je ta naša zlatna omladina. Lijepo se ponašaju i nema nikakvih ekscesa među njima. Grad je miran, ali ne znamo šta budućnost nosi... A, ne nosi ništa dobro. Jablanica, taj politički vrh koji vodi grad, ništa ne ulaže. Da naprave bar neku tvornicu za tu omladinu“, kaže Husein. Kasnije ću vidjeti da se ipak, gradi u Jablanici. Velika džamija u centru grada. Praksa poznata u cijeloj BiH. Nikad više nije bilo crkava i džamija, a moral nikada nije bio na nižoj razini.

Neka vrsta feudalizma

„Mi smo, izgleda, pogrešno shvatili taj kapitalizam“, uključuje se u razgovor i Hazim Ćosić. „Ovo što mi sada imamo, više je kao neki feudalizam. Pa, i u komunizmu i u kapitalizmu znalo se ko kosi, a ko vodu nosi. Moj bivši šef je uvijek govorio ‘manite se ljudi politike, jer kad se seljak počne baviti politikom, nit’ imaš više seljaka, nit’ političara’. Seljaci su nam došli na vlast, nisu oni za grad“, kaže tužno Hazim. Popili smo kafu, ali ja, nekako, očekujem bar neku lijepu, ako ne priču, a ono rečenicu o Jablanici. „Uvijek, svakog juna, organizuje se malonogometni turnir, ali evo, kraj je maja, a ja još nisam nigdje vidio najavu tog događaja. Imamo i veslački maraton na Jablaničkom jezeru u drvenim čamcima, sa drve-

nim veslima, koji se održava u avgustu. Eto, to su te svijetle tačke u Jablanici. Znaate šta je naš problem? Svako hoće da glumi neku gospodu i zato je tako mnogo neobrađene zemlje. Stočni fond je uništen. Ja sam sebi kupio kozu. Tako bar znam kakvo mlijeko pijem“, kaže Hazim.

Nezaboravno vrijeme

Sjedimo na terasi kafe sa koje puca pogled na Muzej Bitke za ranjenike. U devet sati vrata se otvaraju, a to znači da je na posao došao direktor i kustos Muzeja Ćamil Cero, na toj dužnosti, od



Teretni voz južno od Jablanice



Natpis pored muzeja "Bitka za ranjenike na Neretvi"

njegove izgradnje 1978. godine. Od tada do 1991. godine, Muzej Bitke za ranjenike u Jablanici, posjetilo je tri miliona ljudi sa prostora bivše Jugoslavije i iz evropskih zemalja. Danas je opet 25. maj, u Muzeju je samo zaposleno osoblje i nema posjetilaca. „Tiho je jer je ponedjeljak, a ponedjeljkom muzeji, obično, ne rade. Mnogo je đačkih ekskurzija subotom i nedjeljom, po tri-četiri stotine učenika iz BiH i cijelog regiona. Od posjetilaca iz bivših jugoslovenskih republika, najviše ih je iz Slovenije. Mi smo na Magistralnom putu M17 i svi koji idu prema Mostaru ili Međugorju, svraćaju u Muzej“, kaže direktor Cero. Pitam ga kakve reminiscencije kod njega izaziva datum 25.maj. Pruža podlakticu prema meni. „Vidite kako sam se naježio. To je bilo jedno nezaboravno vrijeme. Tito je lično, otvorio muzej 1978. godine, 12. novembra, pred sto hiljada građana pristiglih iz cijele zemlje. Na platou ispred muzejskog kompleksa, na pozornici je izveden bogat kulturno-umjetnički program. Slavilo se cijeli dan. Možete zamisliti šta je to značilo za Jablanicu.“

„Ranjenike ne smijemo ostaviti“

Posljednji rat u BiH nije pošteđio ni Muzej. Dio muzejske zbirke je uništen, krov prokišnjava, jedan dio srušenog mosta na Neretvi nedostaje, a uz sve to, još uvijek nije riješen način finansiranja ove institucije. „Nema najvažnijeg eksponata zbog kojeg se dolazi, a to je onaj dio drve-

nog mosta preko kojeg su ranjenici i vojska prešli, nakon što je srušen željezni most. Njega je odnijela Neretva, a za to su odgovorne hidroelektrane na rijeci. Radimo na tome da se vrati taj drveni most. Takođe, trebalo bi da ponovo budu postavljene neki eksponati čiji su originali u Istorijskom muzeju BiH u Sarajevu. Bitka za ranjenike ušla je u sve udžbenike svijeta i mi ovaj most smatramo našim brendom. Znaete da je 1968. godine, Veljko Bulajić snimio i film 'Bitka na Neretvi'. Uđite i slikajte. Sama zgrada Muzeja ima površinu 3.300 kvadratnih metara“, poziva me direktor. Uprkos stradanju, Muzej još uvijek ima bogatu zbirku: haubice, puške, šljemove njemačkih vojnika, ratne proglase i naredbe, partizanske uniforme i fotografije. Na jednoj uvećanoj fotografiji, Tito svojoj velikoj ljubavi Davorjanki Paunović diktira naređenje Vrhovnog štaba, sa čuvenom rečenicom koja se nalazila u svim našim udžbenicima: „Ranjenike ne smijemo ostaviti“.

Jedino značenje koje je ostalo....

Uskom asfaltiranom stazom silazim do rijeke, da iz blizine vidim most. Iza jedne, u travu zarasle okuke, zamalo da

American Phone Service

BIG NEWS

GET 5% CASH BACK

AFTER 12 MONTHS OF SERVICE!

STIMULUS PACKAGE BY AMERICAN PHONE SERVICES!

When you become a Customer you are automatically enrolled in this program and after 12 months of usage call us for your 5% cash back! Please call our customer service department for details about this program or visit APS' website!

Bosnia 8.9¢

Bosnia Cell 21¢

Dali znate koliko placate vase pozive za Bosnu?
 Provjerite vas racun i pogledajte nase cijene na odnosu na vase.
 Dobra vijest je da sa nama mozete uštediti vise od 30% ako probate nas servis i vidjet cete razliku samo u roku mjesec dana.

1-888-404-5991
 Mon - Fri 9am to 8pm Sat 10am to 4pm

APS **www.amphone.com**

naletim na mladi ljubavni par. Admir Jakupović i Mejrema Hasanbegović su maturanti i kažu mi da je mjesto na kojem sjede, tek nekoliko metara od zelene rijeke, najljepše mjesto u Jablanici. Mejrema je iz Prozora i svaki dan putovala je na nastavu u srednjoj školi u Jablanici. „Mogla sam i u Prozoru ići u školu, ali htjela sam da učim po bosanskom školskom programu. Sada se spremam na Ekonomski fakultet u Sarajevu“, kaže ona, a Admir dodaje da mladi iz Jablanice, najčešće studiraju u Mostaru ili Sarajevu. „U Jablanici ima osnovna škola, opća gimnazija i srednjoškolski centar za turistička i trgovačka zanimanja. Što se tiče nekog zabavnog života, prilično je skromno. Ima kino, koje je nedavno počelo sa radom i omladinski centar, a vrhunac kulturnog života u gradu je 'Jablaničko ljeto'. Onda, tu su i kafići i to je to.“ Dok tako časkamo uz šum Neretve, čujem dječiju graju iz pravca Muzeja. Učenici osnovne škole „Izet Šabić“ iz Hotonja u sarajevskom Kantonu, došli su u posjetu. Pitam ih šta znaju o mostu na Neretvi. Odgovaraju svi uglas. „Znam da je most pao“, jedan je od odgovora. „Bila je bitka za Neretvu.“ „Jesi li siguran da je za Neretvu?“ pitam dječaka koji se gura u prve redove za slikanje. „Ima veze sa Josipom Brozom Titom.“ „Rođendan Titov.“ „Da li to vama nešto znači?“ pitam dalje. „Pa, znači da idemo na ekskurziju!“ uzvikuju radosno. Hajmo se slikati, pa na popravni iz istorije.

Bivši vozač danas čisti ulice

Ko je rekao da više nema Srba u Jablanici? Evo Pera Kneževića, Srbina, čisti jablaničke ulice na skoro 33 stepena Celzijusa. „Sada Romi i ja, jedan od posljednjih Srba u Jablanici, čistimo ulice. Prije rata, bio sam vozač u 'Hidrogradnji' u Jablanici, 33 pune godine, a onda sam 1993. godine dobio otkaz“, kaže Pero. „Jeste li pokušavali da se vratite na svoj stari posao u Hidrogradnji?“ „Jesam, pisao molbe i dopise, ali oni su mi rekli na kraju: 'Hajd' kući. Ništa!“ „Jeste li se žalili?“ „Jesam, tužio sam ih i dobio otpremninu 1.200 KM! A drugi su dobijali po deset hiljada maraka“, kaže Pero i dodaje da ima platu 450 KM i sada se bori za penziju, radeći u gradskom Komunalnom preduzeću. Ima ženu i dva sina. Jedan od njih povremeno 'konobariše'. Žena ne radi. „Imate li drugih pro-

blema na nacionalnoj osnovi?“ pitam dalje. „Nemam sad. Do prije godinu dana ih je bilo“, reče Pero i nastavi da čisti ulicu.

Na putu do župne kuće i don Ivana Zovka, susrećem dvoje Jablaničana koji su takođe zabrinuti zbog ekonomskog stanja u svom gradu. Šerif Kevrić još uvijek vozi „Yugu“, automobil naše mladosti. „Ići će on još, sve dok se ne raspadne“, kaže Šerif. Zaposlen je u jablaničkom preduzeću „Granit“. „Pa, nije baš sjajno. Primanja su slaba i nisu redovna. Nekada je moja firma bila dobra, ali sada ima nekih poteškoća. Od čega živi ovaj narod? Pojma nemam, vjerujte. Nešto privatno rade, ali sve je to na crno i dan za dan. Što ne pitate načelnika opštine?“ kaže ovaj Jablaničanin. „Hoću. Evo idem iz ovih stopa“, kažem i kod gospođe na info-pultu opštine molim za prijem kod načelnika Salema Dedića. Uzimaju broj mog mobitela. Zvaće me čim načelnik odvoji malo vremena.

Kome smetaju mrtvi?

Dok čekam poziv iz opštine, razgovaram sa Halidom Ivković. „Naravno da znam šta nam je nekada značio 25. maj. Rođena sam i rasla u Titovo vrijeme. Živjeli smo u starom dijelu Jablanice, u Podveležju, u blizini Muzeja, gdje su se održavale manifestacije. Za vrijeme obilježavanja jedne godišnjice Bitke za ranjenike, ja sam rodila sina. U Titovo

vrijeme moj babo je školovao nas troje u Sarajevu. Bilo je i posla, a pogledajte ovo sad. Firme propale, mladi ne mogu da se zaposle. Katastrofa“, govori Halida šapćući, kao da mi veliku tajnu saopštava. „Pa, neka vam Bog pomogne, dragi Jablaničani“, mislim, dok se približavam župnoj kući, gdje me čeka župnik, don Ivan Zovko. „Naša župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, udaljena je od Mostara 44 kilometra, smještena je na rijeci Neretvi, na nadmorskoj visini 200 metara. Imamo dobru klimu miješanu, mediteransku sa umjerenom-kontinentalnom. Prije ovog posljednjeg rata bilo je skoro tisuću Hrvata, ali rat je učinio svoje. Dvadeset pet mladih Hrvata je poginulo, isto toliko je bilo ranjeno, a u Muzeju Bitke za ranjenike, bio je u toku rata sabirni logor za Hrvate iz okolnih sela. Znamo da je bilo maltretiranja i silovanja, jer postoje osobe koje to mogu da posvjedoče“, kaže don Ivan i dodaje da je to bio razlog što su se mnogi Hrvati, nakon rata, iselili iz ovog kraja. Neki su otišli u Hrvatsku, a ima ih i u Americi.



Most koji je postao brend



besplatan upis kompanije

www.bosnianyellowpages.us

„Sada nas Hrvata u Jablanici ima stotinjak i nemamo nikakvih problema. Najveći problem nam je što mladi ne mogu naći zaposlenje. Za ovih osam godina, koliko sam župnik ove župe, još nijedan Hrvat nije zaposlen u Jablanici. Imamo oštećenih spomenika na groblju i na to smo posebno osjetljivi. Kome smetaju mrtvi, na bilo kojem groblju? Bar oni neka počivaju u miru“, kaže ovaj svećenik.

Svaki narod mora suditi svom zločincu

Sjedimo u novoj, velikoj župnoj kući, čija je gradnja finansirana iz opštinskog budžeta, onog dijela za podršku vjerskim zajednicama. Don Ivan ima dobru saradnju sa predstavnicima ostale dvije konfesije, naročito sa Islamskom zajednicom. Najbliže pravoslavne crkve su u Konjicu i Potocima. Župnik, za kojeg svi, koje sam srela u Jablanici kažu da je izuzetan čovjek, ima jednu normalnu ljudsku želju: Da svi kažemo istinu i do kraja. „Hitler je manipulirao svijetom, jer je govorio da ne treba reći istinu, nego samo pola istine. I svi jednopartijski sistemi su se tako ponašali. Povijesna istina se ne smije sakriti, ma kakva ona bila. Mi svi u BiH i dalje prikrivamo zločine svoga naroda, a pokazujemo prstom na one druge. Svaki narod mora svome zločincu suditi“, rekao je na kraju našeg razgovora don Ivan.

Stiže mi poziv iz opštine. Sekretarica javlja da načelnik Salem Dedić ne može da me primi na razgovor. Veoma je zauzet, ide na feštu u osnovnu školu koja slavi svoj dan. Pa, dobro, možda je načelnik prebacio brigu na mladi naraštaj. Uostalom, taman kada mu istekne mandat za tri godine, ti mladci će steći pravo glasa. I eto pripremljenog biračkog tijela.

Do tada, nadajmo se da će i njihovi roditelji preživjeti.

Lijepa uspavana ljepotica

Ipak, ovu sumornu priču o Jablanici, završićemo na najljepši mogući način. Upravo o mladima i sa mladima. Haris Halilhodžić izvršni je direktor omladinskog kluba „Pod istim suncem“. „Prije jedanaest godina, to je bila ideja nas četvoro srednjoškolaca, entuzijasta. Nikakvih sadržaja nije bilo u gradu za mlade, a bio je to i trend koji su donijele međunarodne organizacije. Počeli smo ne znajući šta nas čeka, a danas imamo 400 članova, osnovaca, srednjoškolaca i studenata“, kaže Haris i dodaje da je bazna djelatnost kluba internet-kafe i kino, što donosi dobit, tako da ne moraju staviti 'ključ u bravu', ukoliko presuše donacije. Osim toga, posljednjih godina bave se i omladinskim turizmom. „Već godinama organizujemo omladinske, ljetne kampove na Jablaničkom jezeru, koji imaju zabavni, edukativni i sportski karakter, ali cilj nam je da na tom mjestu izgradimo omladinski hostel. Bio bi to dom za sportove na mirnim vodama“, kaže ovaj poduzetni mladi čovjek. Jedna grupa članova omladinskog kluba „Pod istim suncem“, sprema se na muzički festival „Jelling“ u Danskoj, gdje su pozvani. „Imali smo cilj i ostvarili ga: da mlade sklonimo sa ulice i da im ponudimo neki sadržaj.“ „Znaš Harise, lijepa mi je Jablanica, sva utonula u zelenilo, ali nekako uspavana“, kažem na kraju našeg razgovora. A on me pita: „Pa, jeste li znali da Jablanicu zovu još i 'uspavana ljepotica'?“ „Nisam znala“, kažem. Ali vrijeme joj je da se probudi.

U idućem broju: "Mostar na lijevoj i desnoj obali"



**GRAND BAKERY
& CAFE**

SERVING
COFFEE • BREADS • MUFFINS • PASTRIES • GOURMET SANDWICHES

..OUR SPECIALITIES..

Angel Wings, Black Forest Cake, Challah Bread, Cherry Cake, Chocolate Wafers, Country Bread, Apricot Creamy Rolls, Cherry Creamy Rolls, Chocolate Creamy Rolls, Strawberry Creamy Rolls, Kolachki Cookie, Mini Puffs, Multi-Grain Breads, Napoleon, Nut Rolls, Pear Mousse Cake, Plum Cake, Polish Cheese Cake, Polish Torte Cake, Poppysseed Rolls, Pound Cake, Raisin Twist Bread, Raspberry Mousse Cake, Vanilla Mousse Cake, White Bread



**439 W. Pike Street
Lawrenceville
Across From Racetrack
Next to Subway**

“European Style Bakery”

We also Cater

(770) 277 3377

STORE HOURS
Mon - Wed: 8am - 6pm
Thurs - Sat.: 8am - 7pm
Sun: Closed

• Breads • Bagels • Donuts • Cheesecakes • Pastries • Layer Cakes

HARI MATA HARI OTVORENO

“Ja mogu dovesti Eurosong u BiH!”



Hari: Radim na predlošku pjesme za Evroviziju

Hari Mata Hari (50) vjerovatno bi ovih dana najradije izbjegao kontakt s novinarima i intervju i to iz više razloga. Muči ga prehlada, ima mnogo obaveza u Asocijaciji muzičkih stvaralaca BiH (AMUS), čiji je potpredsjednik, u studiju priprema novi album... A kuloari, nakon što je nedavno objavljeno da je Hari s BHRT-a dobio ponudu da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2012, doslovno ključaju.

Hari do sada nije govorio o mogućnosti odlaska na Eurosong 2012 i prvi put je za nas otkrio šta se, ustvari, dešava. No, kako smo razgovor vodili neposredno nakon sastanka Upravnog odbora AMUS-a, upravo smo tom temom otvorili intervju s našom zvijezdom.

Moj sevdah

- Napokon smo u fazi registracije krovnog udruženja autora. Za to je najvažnije dobivanje licence i upravo smo u toj proceduri. I to je prirodno, jer AMUS ima kontinuitet više od 60 godina, a u našem Udruženju su najveći autori. Nadamo se da će nam biti odobrena licenca i da ćemo srediti stanje u za sada neriješenoj naplati autorskih honorara uspostavljanjem dobrih odnosa s Agencijom za zaštitu autorskih prava “Sine Qua Non” i instalacijom druge agencije. Dakle, ne mora značiti da nećemo nastaviti saradnju sa “Sine Qua Nonom”, kojom do sada nismo bili previše zadovoljni.

Kao jedan od najplodnosnijih kompozitora i izvođača, kad podvučete crtu, jeste li bili na gubitku zbog nesređenih autorskih prava u BiH?

- Mi to među sobom kažemo da smo do sada zakinuti za barem jednu i po nulu. To je naša paušalna ocjena. Mi, na koncu, živimo od toga i hranimo svoje porodice.

Je li tačno da ponovo želite aktivirati svoj muzički projekt "Moj sevdah"?

- Ne, ali to je uvijek u meni. Imao sam neke prijedloge Pece Popovića da "Moj sevdah" predstavim u Beogradu, jer je taj grad, kao i Zagreb, veoma zainteresiran za to. Kaže da bi za region bilo sjajno na supersofisticiran način, kako Peca reče, predstaviti sevdah. Želio sam to, ali me uvijek odvuče druge obaveze. Ali, to je vječiti projekt, koji se može raditi i sa 60 godina ako Bog da zdravlja.

U posljednje vrijeme nije Vas bilo u Sarajevu i BiH. Nastupali ste vani. Jeste li namjerno napravili taj potez ili je, jednostavno, tako došlo?

- Tako se posložilo. Uvijek imam nekih obaveza. Ovakvi bendovi, koji traju tako dugo, stalno su na nekoj vrsti turneje. Mjesečno napravimo barem dva velika koncerta. Ne prenosim uvijek sve medijima, jer su značajni koncerti oni koji su vezani za promociju albuma, a sada smo baš pri izdisaju svirki koje su tematski vezane za CD "Sreća".

Prema našim pouzdanim informacijama, ponuđeno Vam je da predstavljate BiH na Eurosongu 2012. u Azerbejdžanu. Šta u ovom trenutku možete reći o tome?

- Još je to u fazi dogovora. Nije isključeno, još se radi na mom predlošku pjesme i uvjeta mog učestvovanja. Sve je apsolutno u fazi kombinatorike koja bi najbolja bila za BiH, kao i za BHRT, koji je nosilac projekta. Apsolutno nije isključeno da će se desiti sve ono o čemu se nagađalo, a isto tako se može desiti da do toga ne dođe. Jer, i ja i BHRT moramo imati najbolju kombinaciju. Od nje će zavisiati dogovor. Želim najbolju kombinaciju da bih opet osvjetlao obraz i da ne bih pokvario utisak iz Atine. Do sada je odluka padala u januaru tako da imamo još vremena.

Kažete da radite na predlošku pjesme, a koliko smo upućeni, u projekt su uključeni i Fahrudin Pecikoza, Marina Tucaković te Vladimir Grajić Graja.

MOJ SVIJET

Unuk Ishak

Hari je veoma privržen svojoj djeci, a skoro godinu u centru njegovog svijeta je unuk Ishak, sin njegove kćerke Nađe.

- Ishak nam je centar svijeta. Puni nam živote svojim odrastanjem. Čim dođem u Sarajevo sa puta, idem prvo Ishaku. To je prirodno - kaže Hari.

Prijatelji

- Često sviramo u Ljubljani, ali to nema veze s tim što je gradonačelnik Zoran Janković moj veoma dobar prijatelj i vjenčani kum. On je od Ljubljane za pet-šest godina napravio regionalni centar.

Prijatelji su veoma važni u mom životu i mnogo vremena provodim s njima.

Supruga

Hari i njegova supruga Jasminka žive na relaciji Sarajevo - Minhen. Tmurne jesenje noći uglavnom provode u svom sarajevskom domu.

- U posljednje vrijeme večeri uglavnom provodimo kod kuće, uz televizor. Klasika. Nije baš vrijeme za šetkanje - kaže Hari.

- Širok je spisak prijatelja koji rade sa mnom. Ali, kažem, BHRT je vlasnik te odluke i mi smo u kombinatori.

Imate osjećaj da možete ostvariti više od historijskog trećeg mjesta u Atini, koje ste s "Lejлом" osvojili 2006. godine?

- U to sam siguran! Generalno, ne ovisi sve o mom iskustvu, dobrom glasu i, hvala Bogu, još dobrom izgledu. Ovisi o pjesmi i zajedničkoj volji cijele sredine. Pozivam sve kulturne institucije države da stanu na bilo kakav način iza projekta Eurosonga. To je jedan od rijetkih top-kulturnih događaja kojima se može promovirati zemlja. I od toga zavisi moja odluka. Ako ne budem imao podršku države, zbog toga možda neću ići. Vjerujem da mogu dovesti Eurosong u BiH, ali uz podršku svih!

Srednja faza

Sa svojim prvim saradnikom Fahrudinom Pecikom Pecom pripremate novi album.

- Iako smo daleko od koncepcije, svaka kreće od želja i čovjekovih trenutnih afiniteta. Mi sada usklađujemo poglede o tome kakav bi nam trebao biti sljedeći album i u nekoj sam srednjoj fazi.

Znači, Vaš novi album možemo očekivati naredne godine na proljeće ili ljeto?

- Prema našem tempu rada, to bi trebalo biti na proljeće. I, naravno, bit će mnogo zanimljivih tema u vezi s tim. Ali, o tom, potom.

Dok mogu, radit ću

Doček Nove 2012. godine radno ili uz porodicu?

- Za Novu godinamo sviramo u Crnoj Gori, na trgu u Petrovcu. Ponekada mi nedostaje porodica u ovoj noći, ali dok sam mlad i dok mogu, bolje je da radim. Bit će vremena za nove godine kod kuće.

Za kolege sam nadohvat ruke

- Stalno sam u projektima svojih prijatelja, poput Lepe Brene. Radio sam na njenoj ploči pa sam bio i gost na koncertu. U projektu sam "Indexi i prijatelji" ... Ne ekskluziviram se baš, uvijek sam kolegama nadohvat ruke, za sve što treba.

STEPHEN HAWKING:

“Nauka preuzima ulogu filozofije”

Gotovo svi se ponekad pitamo velika pitanja, zašto smo ovdje i odakle dolazimo. Tradicionalno to su filozofska pitanja, međutim filozofija je mrtva. Filozofi nisu održali korak sa savremenim razvojem nauke. Osobito fizikom, rekao je Hawking.

Poznati britanski fizičar Stephen Hawking, kojeg su neki kritičari već proglasili izazivačem nevolja zbog izjava da svemir ne treba stvaratelja te da raj ne postoji, izjavio je na konferenciji Google Zeitgeist da je filozofija mrtva te da je znanost novi lučonoša znanja

Autor brojnih naučnopopularnih bestselera u Herdfordshiru je rekao da se temeljna pitanja o prirodi svemira ne mogu razriješiti bez podataka kakvi se trenutačno prikupljaju u ekspe-

rimentima CERN-ova Velikog hadronskog sudarača (LHC) ili u svemirskim istraživanjima.

Profesor Hawking tvrdi da su ‘naučnici postali lučonoše otkrića u ljudskoj potrazi za znanjem. ‘Nove teorije dovele su nas do bitno drukčije slike svemira i mjesta na kojem živimo’, rekao je.

U svom 40-minutnom govoru kazao je da je nova M-teorija svemira ‘objedinjena teorija koju je pokušavao pronaći Einstein’. Uspoređujući je s računalnim programom Google Earth, objasnio je da se zapravo radi o ‘mapi teorija’ koja bi prve potvrde mogla dobiti u istraživanjima LHC-a. No istaknuo je da će za prikupljanje podataka koji bi je definitivno potvrdili možda trebati još veći hadronski sudarač dimenzija Mliječne staze.

‘Ta nam je tehnologija za sada još nedostižna i mislim da si ni Google ne može priuštiti izgraditi je’, našalio se slavni fizičar.

Hawking je ovim govorom ponovio tvrdnje iz uvodnih poglavlja svoje nove knjige ‘Veliki dizajn’ kojima je, zajedno sa svojim suradnikom Leonardom Mlodinowim, objasnio da je svrha njihova združenog djela ponuditi odgovore koje nameću najnovija otkrića i razvoj teorijske fizike koji su čak drukčiji od slike koju smo naslikali prije samo jednog desetljeća ili dva.

No Hawkingovi su kritičari još prošle godine, nedugo nakon izdavanja ‘Velikog dizajna’, izrazili nadu u to da su i sami autori svjesni toga da mnogi aspekti filozofije poput etike te filozofije znanosti, uma i politike nikako ne mogu biti u potpunosti mrtvi. Ističući da čovjek ne mora prigrlliti nikakav oblik scijentizma da bi se mogao složiti s izjavom da je nauka novi lučonoša otkrića u potrazi za znanjem, ustvrdili su da u ovom svijetu još postoji važno mjesto za filozofe pa makar to bilo samo u sekundarnoj ulozi razjašnjavanja, analize, interpretacije i vrednovanja nekih od rezultata znanstvenih otkrića i teorija.

Istovremeno su upozorili na to da čak ni autori ‘Velikog dizajna’ svoju spomenutu novu sliku svijeta nisu razvili isključivo na temelju znanstvenih dokaza, već su se koristili procesima zaključivanja karakterističnim za filozofsku epistemologiju kakva je, primjerice, Kantova analiza fenomena spoznaje.

Naravno, Hawkingove izjave na nož su dočekali i predstavnici vjerskih zajednica i teolozi koji smatraju da se slavni teorijski fizičar ne bi trebao petljati u religiozne ideje. Stephen Green, direktor lobističke organizacije Christian Voice, rekao je za Cambridge News da Hawkingova usporedba smrti s računalom koje se kvari pokazuje da je on sposoban razmišljati isključivo na materijalistički način. ‘Hawking je zadovoljan raspravljanjem o M-teoriji prema kojoj svemir ima 11 dimenzija. Zašto ne bi mogao imati i dvanaestu, duhovnu dimenziju?’ pitao je Green.



Tvorac iPoda osmislio pametni termostat

Tvorac muzičkog playera iPod Tony Fadell napravio je pametni termostat, koji usklađuje temperaturu u kući sa aktivnostima stanara i vremenskim prilikama.

Fadell je neočekivano napustio kompaniju Apple 2008. godine, nakon što je godinama bio na čelu njenog muzičkog odjeljenja. Magazin Fortune prognozirao je da će on jednog dana zamijeniti bivšeg direktora Applea Stevea Jobsa.

Fadell je sada napravio kućni aparat koji podešava temperaturu u objektima u skladu sa prisustvom ljudi i njihovim navikama. Uređaj je sposoban da "nauči" obrasce grijanja stambenog prostora i da ih optimizuje, u zavisnosti od vremenskih prilika.

Fadell tvrdi da pametni termostat u prosječnom domaćinstvu može da umanji potrošnju energije za 20 do 30 posto. Uređaj koji košta 249 dolara moguće je kontrolisati putem aplikacije za



pametne telefone.

Cijena novog aparata veća je oko 15 puta od običnog termostata koji se prodaje u SAD, prenosi BBC.

Pametni termostat ima ugrađen senzor pokreta, putem kojeg utvrđuje da li su stanari kod kuće. Ako je stan prazan, on automatski smanjuje jačinu grijanja ili rad klima uređaja.

Temperaturu kod kuće moguće je regulisati i daljinskom komandom sa kompjutera ili mobilnog telefona.

Pametni termostat je jedan iz sve veće serije "inteligentnih" kućanskih aparata, koji se povezuju na internet i mogu da ostvare kontakt sa ljudima i međusobno.

Pametna kućna brojila i napredni sistemi električnih instalacija su najpoznatiji proizvodi ove vrste, ali kompanije eksperimentišu i sa pametnim parking mjestima i sistemima za označavanje proizvoda u radnjama.

Izašao Apple iOS 5

Kompjuterski gigant Apple 12. oktobra je svim korisnicima zvanično pustio novi iOS 5, operativni sistem za uređaje iPhone, iPod touch i iPad.

iOS5 predstavlja veliki napredak Appleovog mobilnog operativnog sistema, dodavajući mnogo novih opcija i poboljšanja već dobrom iOS-u.

Osnovni korisnički interfejs je u biti isti, ali pojedini aspekti su poboljšani. Najveća novina je, naime, sistem obavijesti.

Također, Twitter je potpuno integrisan u iOS 5. Aplikaciju možete instalirati direktno iz Settingsa i odmah objavljivati tweetove iz aplikacija kao što su Maps, Photos ili Safari.

Tu je i nova aplikacija iMessage, koja je slična popularnom BlackBerryjevom Messengeru za iOS. Sada korisnici iOS-a mogu slati poruke kao MMS drugim korisnicima na njihovu email adresu.

Fotografisanje i editovanje fotografija je također unaprijeđeno. Ne samo da korisnici mogu pristupiti kameri direktno

sa zaključanog ekrana (i snimati koristeći tipke za pojačavanje i smanjivanje zvuka), opcije za editovanje fotografija su fantastične. Sada možete na svom mobitelu ili iPadu odmah izrezati ili rotirati neku sliku, ukinuti "crvene oči" i jednostavno tweetati, emailati ili podijeliti fotografije putem iMessages aplikacije.

Novi iOS možete downloadati direktno iz vašeg iTunesa. Oni koji nemaju zadnju verziju, bi trebali prvo skinuti najnoviji iTunes, pa instalirati iOS 5.

Uporedo s novim operativnim sistemom, Apple je predstavio i novi telefon iPhone 4S. Najinteresantnija aplikacija na novom iPhoneu 4S je glasovna kontrola Siri. Ona predstavlja način komunikacije sa pametnim mobitelima, te pokreće funkcije na iPhoneu kao odgovor na "prirodni" ljudski govor.

Na prvi pogled, iPhone 4S je gotovo identičan svom prethodniku. Razlika je u tome što je nešto brži u obavljanju funkcija. Isto tako, mnoge aplikacije funkcionišu putem interneta, tako da brzina procesora nije toliko važna. Veća brzina koju primijetite ovisi o vašoj mreži.



IN MEMORIAM: STEVE JOBS 1955-2011

Virtuelna BiH jednako lijepa kao i prava

Sad više niko ne može reći da ne poznaje Bosnu i Hercegovinu. Otvorila se kao na dlanu na novom webu kao projekat Visit & Explore Bosnia and Herzegovina.

Projekat je pokrenulo udruženje građana kao „Plan B“, sa ciljem da se sve informacije o Bosni i Hercegovini, njena istorija, kultura, gradovi, prirodne ljepote i one koje je čovjek stvorio, objedine na jednom mjestu i pokažu svijetu na danas najjednostavniji način, preko web stranice. Ideja se rodila prije četiri godine, a njen začetnik Mario Gerussi kaže da je nastala nakon što je sa svojim saradnicima napravio niz virtuelnih prezentacija.

„Vidjeli smo da je ovo super proizvod i tako smo odlučili da napravimo prvu virtualnu prezentaciju Bosne i Hercegovine, što predstavlja i prvu virtualnu prezentaciju jedne zemlje na svijetu. Dok sada razgovaram sa vama ja već razmišljam o novim idejama, jer ovaj projekat nema kraja i on će se nastaviti unedogled, ali smo se, moji saradnici i ja složili da je vrijeme da prvi dio objavimo upravo sada“, kaže Gerussi.

Nova dimenzija BiH

Na stranici se mogu pronaći svi muzeji u Sarajevu i mnogo drugih muzeja u BiH, njene rijeke, jezera, planine, tvrđave, hoteli i kulturno-istorijski spomenici. „Posjetilac može da uđe u 20 virtuelnih gradova ove zemlje, može da pogleda 100 hotela, turističke atrakcije, vjerske objekte i to na 6000 fotografija i 250 video fajlova... Radi se o 450 virtuelnih objekata sa preko 5000 virtuelnih slika. Morali smo lično doći na sva-

ku lokaciju, fotografisati, snimiti kamerom, a onda i pronaći odgovornu osobu koja će nešto ispričati o tom objektu. Sve je svježije, nastalo u posljednje dvije godine, mada uvijek postoji potreba za ažuriranjem. To je sve teško opisati riječima, ali mi imamo snažan osjećaj da dajemo jednu novu dimenziju ovog prostora“, kaže Mario Gerussi i dodaje da je radeći na ovom projektu, zajedno sa Nadirom Čukurijom, gotovo svakodnevno doživljavao brojne fascinacije.

Kliknite na BiH!

„Svakog dana, dok smo pregledali snimljeni materijal, govorili bi: ‘vidi ovo, vidi ono’ i po ko zna koji put bili fascinirani svime što ova zemlja ima“, kaže autor Gerussi i ističe da je sam finansirao putešestvija po BiH, te vjeruje da će mnogi ljudi poželjeti da budu dio ovog projekta. „Očekujemo da kada pokrenemo stranicu www.visitbosnia.org ne padne naš server jer mislimo da ćemo imati veliki broj posjeta. Malo prije ove prezentacije, zvali su me ljudi iz Japana, Kanade i nekih drugih udaljenih dijelova svijeta i molili za informacije o projektu Visit & Explore Bosnia and Herzegovina. Očekujem da se lijepa slika o BiH napokon počne širiti u svijetu, jer mislim da će biti više posjetilaca stranice iz inostranstva nego iz BiH. Mnogi u svijetu će biti zabezegnuti onim što će moći da vide, ali i naše turističke zajednice kojima će se otvoriti čitav jedan novi svijet mogućnosti za prezentaciju onoga što žele pokazati svijetu“, kaže Mario Gerussi, uzbuđen što jednim klikom vinuo svoju zemlju u virtuelnu orbitu.

SARAJEVO Panoramski pogled

www.sarajevopanorama.info

Uskenirajte ovaj kod Vašim pametnim telefonom da biste odmah posjetili ovu stranicu.

RECEPTI

Kolač od kestena

Zahtjevnost:

Lako za pripremu. Napomena: kolač će se trebati sušiti par dana.

Sastojci:

(za 8 komada)

- 150 g mljevenih badema
- 800 g slatkog kestena
- 3 kašičice naribane limunove korice
- 1/2 štapića cimeta
- 3 kašike kakao pudera
- 200 g šećera u prahu
- 1 žumanjak
- 4 kvadrata oblatne (ili rižinog papira), cca 12.5 x 22 cm

Za glazuru:

- 1 bjelanjak
- 200 g šećera u prahu
- 2 - 3 kašičice limunovog soka



Priprema:

Svaki kesten zarezite u obliku znaka plus pa ih pecite u vreloj pećnici (220 °C/430 F) oko 25 minuta ili dok ne popucaju. Zatim ih oljuštite, pa ih stavite u posudu, prekritje vodom i dodajte koricu od limuna i štapić cimeta. Stavite da proključa, pa pokrijte i lagano kuhajte oko 20 minuta. Zatim ih dobro iscijedite i odstranite štapić cimeta. Polovicu kestena nagrubo nasijecite, a ostatak zgnječite u pire.

Pomiješajte kesten pire sa šećerom u prahu, kakaom i mljevenim bademima. Mješavinu potom zagrijte na laganoj vatri, uz stalno miješanje, oko 3 minute. Skinite s vatre pa dobro istucite. Kad se malo ohladi, umiješajte žumanjak i nasjeckane kestenne.

Kvadrata oblatne stavite na dasku i glatko, ravnomjerno razmažite mješavinu sa kestenom. Po potrebi skvasite kašiku kojom vadite mješavinu. Kolač potom ostavite da se suši nekoliko dana.

Za glazuru, mikserom umutite bjelanjke dok se ne pretvore u čvrstu pjenu. Postepeno dodajte šećer u prahu i limunov sok, tako da se lako mogu razmazati po kolaču. Premažite kolač glazurom, pa ostavite da se osuši nekoliko sati prije nego ga narežete na komade. Čuvajte ga u hermetički zatvorenoj posudi.



SEVERINA

Seve reklamira obuću!

Seve je u Zagrebu prisustvovala promociji butika čije je zaštitno lice i za čiju je obuću snimila zavodljivu reklamu. Ona se na promociji pojavila u elegantnoj uskoj crnoj haljini kojom je istakla svoj trudnički stomak i ljubičastim cipelama sa visokim potpeticama.

“Kad sam vidjela šta nude u svojoj radnji onda sam rekla da je to dobro jer ima puno brendova po pristupačnim cijenama i za cijelu familiju”, odgovorila je Severina na pitanje kako je pristala na saradnju sa ovom kompanijom.

Ipak, Seve koja voli štikle otkrila je novinari da je počela da nosi ravne cipele.

“Kupila sam pet pari ravnih cipela prošle nedelje. U mom ormaru definitivno pobjedu nose štikle, ali u ovom stanju su mi potrebnije ravne cipele”, rekla je dobro raspoložena trudnica.

TOŠE PROESKI

Toše nije poginuo u udesu!?

“Saobraćajna nesreća kod Nove Gradiške u kojoj je ‘poginuo’ Toše Proeski nikad se nije dogodila”, izjavio je za Index.hr makedonski novinar Zoran Božinovski, koji je stigao u Zagreb da javno predstavi detalje svog četvorogodišnjeg istraživanja o pogibiji makedonskog pjevača.

“Da saobraćajne nesreće ni tijela za obdukciju nije bilo, to tvrdim posljednje tri godine. Još u ljeto 2006. nova makedonska vlast, predvođena premijerom Nikolom Gruevskim, otkrila je da je Toše Proeski, sa menadžerkom Ljiljanom Petrović utajio porez”, kaže Božinovski i dodaje:

“Od decembra 2006. ceo Tošetov menadžersko-producentski tim bio je pod istragom za pranje novca iz Kuvajta. Prema svim mojim saznanjima, bili bi uhapšeni da su se vratili s puta po Hrvatskoj. Cijela ‘nesreća’ kod Gradiške bila je samo loša filmska produkcija.”

DŽEJ RAMADANOVSKI

“Viski mi otvara grlo”

Džej Ramadanovski održaće 12. i 13. novembra koncerte u Sava centru, povodom 25 godina karijere. Majstor za balade, čiji je život nalik filmskom scenariju, objašnjava u intervjuu za Večernje novosti zašto je nakon prošlogodišnjeg koncerta u Areni odlučio da četvrt vijeka karijere proslavi u Sava centru.

“Razlog je vrlo jednostavan, imam mnogo pjesama koje ne mogu da otpjevam na jednom koncertu, pa sam se zato odlučio za dva nastupa - započinje priču za naš list Džej Ramadanovski. - Bilo bi mi potrebno pet sati da otpjevam sve pjesme koje želim, a vrijeme je uvijek problem. Uostalom, mislim da nema nikakvog smisla da nastup traje duže od dva i po sata. Obećavam da će biti veselo, a publika će prvi put videti i kako stepujem. Desetak dana pred koncert biću u karantinu, što znači da ću ranije ići na spanvanje, jer je to najbitnije za glasne žice.”

Čime ćete kvasiti grlo između pjesama?

“Poznato je da volim viski, ali ću na koncertu piti vodu. Doduše, vjerovatno ću pre nego što izađem na scenu popiti dva-tri viskija. Ne zbog treme, već zbog toga što viski otvara grlo.”

Kako je iz vašeg ugla izgledalo četrvt vijeka na sceni?

“Karijera jednog pjevača zavisi od više faktora. Dešava se da padnete, pa se opet dignete i nastavite dalje. Sve zavisi od sudbine i sreće. Nema pravila. Žao mi je pjevača koji dođu do vrha, ali se tu ne zadrže dugo i traju koliko i jogurt. Volio bih da nije tako. Ovaj posao nije nimalo lak. Razmišljao sam prije desetak godina o tome da prestanem da pjevam. Ali je mnogo teško pobjeći od ovog posla. Možete da ne pjevate nedelju dana, ali će već sljedećeg vikenda početi da vas svrbi stolica.”

DINO MERLIN

“Sreća pa živimo u svijetu demokratije, a ne mraka i fašizma”

Dolazak Dine Merlina u Srbiju, prvi put nakon rata u bivšoj Jugoslaviji, digao je veliku prašinu. Dok njegovi obožavaoci i treće veče pune Beogradsku arenu, oni koji ga ne vole pišu peticije, pozivaju na bojkot i nazivaju srbo-mrscem.

U intervjuu za “Blic” Dino Merlin daje odgovor na sve optužbe, objašnjava svoje sporne izjave i priznaje: “Emocije pred koncerte u Beogradu su pomješane, ali radujem se izazovu”.

Jeste li očekivali toliko interesovanje i redove ispred blagajni?

“Nadao sam se velikom interesovanju s obzirom na to da već više od decenije dobijam ponude za nastupe u Beogradu i ostatku Srbije. Ipak, ovako veliko interesovanje i dvije rasprodate Arene bez ijednog zaljepljenog plakata niko nije mogao očekivati.”

S kim ćete se sastati od prijatelja i kolega iz Srbije i kakva osećanja prethode tim susretima?

“Volio bih da sretnem moje prve komšije koji sada žive u Beogradu. Ne bih spominjao imena, vama ona ništa ne znače, a meni nedostaju i znače.”

Kako reagujete na raznorazne peticije na internetu koje se pišu protiv vašeg dolaska?

“Sreća pa ipak živimo u svijetu demokratije, a ne totalitarizma, mraka i fašizma. Svako ima pravo da radi šta hoće dok ne ugrožava slobode i prava drugoga. Pojedinci imaju pravo da ne žele moj dolazak, mene zanimaju oni koji vole moje pjesme. Ja dolazim njima da pjevam. Samo njima.”

Plašite li se za svoju sigurnost u Beogradu?

“Ne. U životu sam naučio da se bojim samo Boga. Nemam nikakvih oraha u džepu. Nije me strah jer nisam nikome želio zlo, nisam ga ni učinio, a svako veče ću imati preko 18.000 čuvara koji će se brinuti da mi se ništa ne dogodi.”

Steven Tyler pokazao lice prekriveno modricama i bez zuba



Nakon što je pao za vrijeme tuširanja i udario licem od pločice te slomio zub i zadobio nekoliko modrica, muzičar Steven Tyler je u emisji na NBC televiziji pokazao svoje povrijeđeno lice.

Frontman Aerosmitha, 63-godišnji Tyler negirao je navode da je pao u hotelu u Paragavaju jer je bio drogirani. Tvrdi da je bio u potpunosti trijezan.

“Ušao sam u kupatilo kao Baryshnikov (baletan), a izašao kao Leon Spinks (bokser)”, našalio se Tyler, te dodao da se jednostavno onesvijestio, a kada se probudio nije znao gdje se nalazi ni šta se dogodilo.

Zbog povreda koje je Tyler pretrpio grupa Aerosmith je zakazani koncert u Paragvaju morala pomjeriti za jedan dan.

Koncert je održan sinoć, a kako je Tyler kazao ne samo da je povrijedio lice nego je srušio sve rekorde posjećenosti u ovoj zemlji.

Ronaldo svim kontaktima poslao mail golišave obožavateljke

Cristiano Ronaldo je slučajno poslao seksi fotografije jedne od svojih obožavateljica svim svojim kontaktima preko e-maila. Njegova zaručnica, Irina Shayk, također je primila fotografije.

Obožavateljica iz Holandije poslala je igraču Real Madrida svoje golišave fotografije te izrazila želju da bude s njim. Ronaldo je, piše britanski The Mirror, htio obrisati ovaj mail. Međutim, umjesto opcije “briši”, fudbaler je pritisnuo opciju “proslijedi” te se tako našao u neugodnoj situaciji.

“Prijatelji su ga zvali i pisali mu poruke sa željom da saznaju o čemu se radi. Pitali su ga i ko je djevojka na fotografijama”, rekao je neimenovani izvor.

Na fotografijama djevojka je bila skromno obučena, polugola i sa kratkom majicom na kojoj je pisalo “teško za odbiti”.

“Ronaldo je svojim prijateljima kazao kako je to samo jedna od mnogih obožavateljki koje mu šalju ovakve fotografije, te da ih je greškom poslao”, piše Mirror.

Stid ga je zbog cijelog slučaja i osjeća se poniženim zbog toga što su fotografije stigle i do njegove zaručnice Irine Shayk koja mu je, pišu mediji, oprostila grešku.

Ronaldo i Irina će se vjenčati u julu na jednom otoku u blizini Madeire, Cristianoovog rodnog mjesta.



Novi album Amy Winehouse

Album sa do sada uglavnom neobjavljenim pjesmama britanske soul pjevačice Amy Winehouse, “Lioness: Hidden Treasures”, biće objavljen 5. decembra.

Na albumu će se, između ostalih, naći i pjesma koju je pjevačica, koja je preminula prije nekoliko mjeseci, snimila dok je bila pod dejstvom heroina, kao i pjesma o njenom bivšem suprugu.

Zamišljeno je da jedna funta od svakog prodatog primjerka ide u Fondaciju Amy Winehouse koja podržava problematične tinejdžere. Izdavačka kuća Island Records koja je objavila njen debi album “Frank” i Gremijem nagrađeni “Back to Black” nije bila dostupna za komentar.

Prateći njenu tragičnu smrt u julu ove godine, producenti i muzičari koji su blisko sarađivali sa Amy, između ostalih svakako se ističu Mark Ronson i Salaam Remi, prelušali su mnogo snimaka koje je ona napravila prije, za

vrijeme i poslije izdavanja albuma Frank i Back to Black. Nakon preslušavanja, Mark i Salem su shvatili da ispred sebe imaju kolekciju pjesama koje zaslužuju da budu poslušane i koje predstavljaju svojevrsni testament Amy Winehouse kao izvođača, kolege i prevashodno prijatelja.

Otac Amy Winehouse, Mitch, rekao je listu da porodica nikada ne bi pristala da se objavi album da nisu smatrali da odgovara standardima koja su postavila njena prethodna dva albuma.

“Vjerujemo da će on biti odgovarajuća počast njenoj muzičkoj zaostavštini”, rekao je Mitch Winehouse.

List navodi i da su neke od pjesama snimljene još 2002. kada je Winehouseova upala u probleme sa drogom i alkoholom.

Na albumu će se naći i posljednja pjesma koju je ikada snimila, duet sa Tonijem Benetom “Body & Soul” koji je obrada džez standarda iz 1930-ih.

Posao prema horoskopskom znaku

Jeste li znali da i posao možete da birate prema horoskopskom znaku? Bilo šta da radite možete da zaradite novac, ali bitnije je da radite i ono što vas ispunjava. Pronašli smo za vas koji poslovi odgovaraju kojem horoskopskom znaku, pa ih pročitajte u nastavku članka.



OVAN (21. mart-20. april)

Najbolji posao za ovna je da bude policajac ili vatrogasac. Mogu da se pronađu u poslovima i kao što je promocija proizvoda, reklamiranje ili odnosi sa javnošću. Osobe rođene u znaku ovna su otvorne, pa su ove vrste poslova idealne za njih.

BIK (21. april-20. maj)

Osobe rođene u ovom znaku naporno rade ako znaju da ih na kraju čeka neka nagrada. Oni su poznati po uživanju u lijepim stvarima, pa su idealni poslovi za njih oni koji imaju veze sa cvijećem ili nakitom. Prema tome bikovima odgovaraju poslovi odvjetnika, dizajnera, uređivača, šefa kuhinje ili recepcionara.

BLIZANCI (21. maj-20. jun)

Ovo su osobe koje vole da mnogo rade, ali ne vole da uvijek ponavljaju isti posao. Prema tome za njih su idealni poslovi oni koje mogu da rade na svoju ruku, a to su burzovni mešetar, učitelj, arhitekta ili policajac.

DISABILITY LAW

Social Security Disability

- ⇨ FREE Confidential Consultation Today!
- ⇨ You WIN your benefits or you PAY NOTHING.
- ⇨ We guarantee compassionate and prompt client service.



Call for your FREE copy today!



We Wrote "The Book on Social Security Disability"



Disability Group, Inc.

Advocating for Benefits with Dignity and Respect

Se Habla Español

1-866-718-1713

Members of



Disability Group, Inc. is a private law firm. Its principal office is in Los Angeles, California, 6033 Century Blvd. Managing partner, Ronald Miller, Esq. is admitted only in California and Michigan. The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely upon advertisements. No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers. Prior results do not guarantee a similar outcome. Additional fees may apply.

Say Good Bye Forever To Joint & Muscle Pain

Introducing Hydrflexin:

Thousands report end of **pain** and **inflammation**, new flexibility and **NO** side-effects.

VOTED
"Top Ten Natural Pain Reliever, Consumer Health Digest"

✓ Back Pain **GONE!***


✓ Knee & Leg Pain **GONE!***

✓ Finger & Wrist Pain **GONE!***

✓ Hips Shoulder & Elbow Pain **GONE!***



2 Capsules Daily Is All That It Takes To Get The Relief You Deserve!



"I no longer wake up stiff!"

"Hydrflexin means I no longer wake up stiff or with pain in my knee."
~ Lolita R., Palos Heights, IL

* This product has not been reviewed or evaluated by the U.S. Food & Drug Administration. This product is not intended to treat, diagnose or cure any disease or illness.

** A testimonial represents the experience of just one person. Your experience or result may be different. We look forward to hearing from you.

*** This offer is limited to one bottle per US household

© Biocentric Health, 2009. All rights reserved.

Call today to find out how you can get a **FREE** bottle of Hydrflexin. You have nothing to lose but your pain. Not available in stores.

888-779-0164
24 hours – 7 days a week

DMS

Dino Multi-Services

PREVODI, NOTARSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille (međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU

NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
LAWRENCEVILLE, GA 30043
E-MAIL: DKRGO@BELLSOUTH.NET
tel.(678)429-4353

KRGO DINO

dish NETWORK

DISH Network delivers more of what you want for less than you'd expect.

Packages starting at:

\$19.99 MO
For 12 months
Local Channels Included!
with 24 month Agreement.

FIVE PACKAGES UNDER \$50
Prices valid for first 12 months. Requires 24 month Agreement.

FREE
30 Premium Channels for 3 Months!
HBO cinemax SHOWTIME

FREE
SAME DAY INSTALLATION in up to 6 rooms
CALL TODAY - INSTALLED TODAY!
Where available.

FREE
BLOCKBUSTER
Watch Every Touchdown from Every Game, Every Sunday Afternoon.
Available with our Special Package through 1/31/12.

Call Now and Save Over \$750 this year on TV!
1-866-536-0759
Call 7 days a week 8am - 11pm EST Promo Code: MB0811

dish NETWORK **A**
AUTHORIZED RETAILER

With qualifying programming you will receive Multi-Sport Pack programming through 1/04/12. Qualifying programming packages include America's Top 120 Plus, America's Top 200, America's Top 250, Dish Latino, Dish, Dish Latino Max, Dish America Silver, and Dish America Gold. You will forfeit programming if you do not maintain a qualifying programming package. You must call to continue subscription at the end of promotional period. © 2011 NFL Enterprises LLC. NFL and the NFL Shield design are registered trademarks of the National Football League. Offer valid for Blockbuster By Mail "1 Disc" plan, requires activation of new qualifying DISH Network service between 5/18/11 and 1/31/12 and an online DISH Network account. Blockbuster By Mail account will require valid email address and major credit card. You must redeem offer within 45 days of DISH Network service order. At end of 3 months you will be charged then-current price unless you cancel Blockbuster By Mail service. You can exchange online rentals for 5 in-store movie rentals per billing month. Exchanges are only valid at participating BLOCKBUSTER stores. Existing Blockbuster By Mail customers are not eligible. This offer is not available in Puerto Rico or the US Virgin Islands. BLOCKBUSTER name, design and related marks are trademarks of Blockbuster LLC. © 2011 Blockbuster LLC. Premium Movie Package offer ends 9/30/11. Offer value is up to \$126, after 3 months then-current price applies unless you downgrade. HBO, Cinemax and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. Starz and related channels and service marks are the property of Starz Entertainment, LLC. SHOWTIME and related marks are registered trademarks of Showtime Networks Inc., a CBS Company. Digital Home Advantage plan requires 24-month agreement and credit qualification. Cancellation fee of \$17.50/month remaining applies if service is terminated before end of agreement. After 12 months of programming credits, then-current price will apply. \$10/mo HD add-on fee waived for life of current account; requires 24-month agreement, continuous enrollment in AutoPay with Paperless Billing, Free Standard Professional Installation only. All equipment is leased and must be returned to DISH Network upon cancellation or unreturned equipment fees apply. Limit 6 leased tuners per account; upfront and monthly fees may apply based on type and number of receivers. HD programming requires HD television. Prices, packages and programming subject to change without notice. Offer available for new and qualified former customers, and subject to terms of applicable Promotional and Residential Customer agreements. Additional restrictions may apply. Offer ends 1/31/12. All new customers are subject to a one time non-refundable processing fee.

RAK (21. jun-22. jul)

Rakovi vole da brinu o drugim ljudima, pa su tako dobri u poslovima poput vrtlara, socijalnog radnika, odvjetnika, učitelja, vojnika i odgojitelja.

LAV (23. jul-22. avgust)

Lavovi vole da budu u središtu pozornosti. Ukoliko želite da vaša firma stalno napreduje odaberite lava za vođu. Za njih su idealni poslovi izvođač, agent za nekretnine, dekorater interijera, prodavač i dizajner obuće.

DJEVICA (23. avgust-22. septembar)

Djevice su perfekcionista, pa su za njih idealni poslovi oni koji zahtijevaju mnogo detalja. Idealni poslovi za njih su pisac, učitelj, kritičar, prevodilac, detektiv i statičar.

VAGA (23. septembar-22. oktobar)

Vage s društvene i pune života, pa njihovi poslovi treba da se usmjere na umjetnost, ples i pjevanje. Prema tome idealan posao za vage je diplomat, plesač, pregovarač i putnički agent.

ŠKORPIJA (23. oktobar-22. novembar)

Škorpioni su osobe koje se fokusiraju na posao više od drugih horoskopskih znakova. Oni su stvoreni da bi bili detektivi, učitelji, naučnici, hirurzi i psihijatri.

STRIJELAC (23. novembar-21. decembar)

Strijelci ne vole rutinu i trude se u svakom trenutku da je izbjegnju. Za njih su idealni poslovi oni koji su vezani za životinje, trener, ministar i odnosi sa javnošću.

JARAC (22. decembar-19. januar)

Jarčevi su ambiciozni i potrebni su im izazovi da bi bili sretni. Prema tome idealni poslovi za njih su menadžer, bankar, administrator i sve što je povezano sa naukom.

VODOLIJA (20. januar-18. februar)

Vodolije su humane, znatiželjne i sklone avanturama. Za njih bi bilo idealno da budu znanstvenici, izumitelji, organski farmeri, dizajneri i muzičari.

RIBE (19. februar-20. mart)

Ribe su kreativne i strastvene. Idealni poslovi za ribe su umjetnik, medicinska sestra, veterinar i psiholog.



**OVAN** (21.03 - 20.04)

Ljubav: Pred vama je malo mirnija sedmica.
Zdravlje: Blaga nervoza je ono što će vas pratiti u narednom periodu.

**BIK** (21.04 - 20.05)

Ljubav: Ukoliko ste zaljubljeni u osobu koja je negdje daleko, može se reći da ta veza ide u pozitivnom smjeru.
Zdravlje: Vaš duh je najjače oružje.

**BLIZANCI** (21.05 - 20.06)

Ljubav: Kod vas je i ljubav u znaku putovanja.
Zdravlje: Iako djelujete energično i spremno na sve, vi vapite za odmorom.

**RAK** (21.06 - 20.07)

Ljubav: Iskazivanje sopstvenih, najdubljih osjećaja, neće donijeti ništa negativno.
Zdravlje: Osjećate se zdravo.

**LAV** (21.07 - 21.08)

Ljubav: Još uvijek ste u nemilosti zvijezda.
Zdravlje: Početkom sedmice pazite na mučninu i vrtoglavicu.

**DJEVICA** (22.08 - 22.09)

Ljubav: Ponosni ste na sebe, a vide to i drugi.
Zdravlje: Sjajno, bar tokom narednih dana.

**VAGA** (23.09 - 22.10)

Ljubav: Uživajte u okruženju prijatelja.
Zdravlje: U nemilosti ste kada je zdravlje u pitanju.

**ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Ljubav: Trenutno vlada zatišje. Kao da ste zadovoljni onim što imate.
Zdravlje: Krajem sedmice biste mogli biti izloženi jačim napadima glavobolje.

**STRIJELAC** (23.11 - 20.12)


Ljubav: Odlučili ste sebi dati oduška i ispuniti svaki, pa i najmanji hir.
Zdravlje: Posvetili ste se sebi i brizi o sopstvenom tijelu.

**JARAC** (21.12 - 19.01)

Ljubav: Partner je uspio uspostaviti odgovarajući kontakt s vama.
Zdravlje: Osjećate se sasvim dobro.

**VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Ljubav: Još uvijek je sve lijepo.
Zdravlje: Grlo će biti jedno od osjetljivijih tačaka ove sedmice.

**RIBE** (19.02 - 20.03)

Ljubav: Ne snalazite se najbolje. Mudro se povucite.
Zdravlje: Disajni organi su vaša slaba tačka.

Mala riznica velikih misli

*Leonardo da Vinci* (1799 - 1850)

Kao što dobro iskorišten dan dariva ugodan san, tako i dobro proživljena život dariva smirenu smrt.

*Winston Churchill* (1874 - 1966)

Ne zamjeram kritici čak ni kada se zbog oštine za neko vrijeme rastaje sa stvarnošću.

*Johann Wolfgang von Goethe* (1749 - 1832)

Zemlja se oslobađa ljubavlju, a velika postaje djelima.

*Mahatma Gandhi* (1869 - 1948)

Najveća snaga kojom raspolaže čovječanstvo jest nenasilje. Ono je jače i od najmoćnijega razornog oružja što ga je stvorio ljudski um.

*Honore de Balzac* (1799 - 1850)

Ko može upravljati jednom ženom, može upravljati i jednim narodom.

*Ivan Cankar* (1876 - 1916)

Nema ljepše nade od one što je nikla iz tuge i nema ljepših snova od onih što ih rađa bol.

Osman "Cico" Vujinović

cell: 404-550-8054
 fax: 770-962-3596
 e-mail: osmanvu@gmail.com

Specijalnosti:
 bankovne kuće,
 foreclosure i HUD kuće

Zia Travel

Independent Travel Agent
 Raziya Poric

6414 A. Hampton Ave, Suite 3
 St. Louis, MO 63109

314-638-7347
 toll free 877-540-6729
 cell 314-600-3265

ziatravel@hotmail.com

Nova lokacija - novi ambijent - stari frizer

MACI

Men's Hair Cut Salon

870 New Hope Rd, Suite 100
 Lawrenceville, GA 30045

404-431-3863

Ill Salon 678-367-3616

Radno vrijeme: pon-čet 10am-7:30pm, pet-sub 10am-8pm, ned 12pm-3pm.

su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

8	5	4	6	7	9	3	2	1
9	7	2	5	1	3	4	6	8
6	1	3	8	2	4	9	5	7
1	8	5	3	4	6	2	7	9
2	3	7	1	9	5	8	4	6
4	6	9	7	8	2	1	3	5
3	2	8	9	6	7	5	1	4
7	4	1	2	5	8	6	9	3
5	9	6	4	3	1	7	8	2

		9		1	3			
		4	9			7		
			7				8	1
		6	8			5		2
	8						4	
5		7			2	3		
7	6				9			
		1			8	2		
			6	3		4		

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:
 Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867
 E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.743.5731.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
 [] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____


GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____

E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731
 Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE HOGAR STRAŠNI



◇
Odlučio Mujo otići na privremeni rad u Njemačku, pa pita Hasu za savjet:

- Kako da naučim njemački?
- Ma, ti samo govori polako i svi će te razumjeti.

Ode Mujo u Njemačku i jednog dana ode u bar i kaže konobaru:

- Daaa mi jeeednuuu pivu!
- Konobar: - Eeevooo tiii jednaaa pivaaa!

Mujo:

- Aaa, ooodaaakleee siiii?

Konobar:

- Iz Saaaraaaajeevaaa!

A Mujo ga zaprepašteno pita:

- A zašto onda govorimo njemački?

◇
Muškarac izveo plavušu na sastanak u novom BMW-u, pa će u jednom momentu:

- Nešto sam sakrio od tebe.
- Ona preneraženo: - Šta?
- Oženjen sam i imam dijete.
- Uplaši me! Ja mislila da BMW nije tvoj.

Zaustavio saobraćajni policajac plavušu i kaže joj:

- Moraću da vam naplatim 100 maraka zbog ovog neispravnog fara.
- Jao, ekstra, baš vam hvala, u servisu su htjeli da mi naplate 500.

◇
Svaki par minuta plavuša izlazi do poštanskog sandučića, kad joj susjed kaže:

- Gledam vas kako stalno izlazite, očekujete nešto bitno?
- Ma, kupila sam računar, pa mi stalno javlja da imam poštu!

◇
Mama, mama, sta je to razmjena mišljenja?

- To je, sine, kada tata uđe u kuhinju sa svojim mišljenjem, a izađe sa mojim.

◇
Znate li ko još zviždi za ženama koje pređu 40.-u ?

- Express lonac!

vicevi

Prodaja

Prodajem poslovni prostor u strogom centru Sarajeva, 62m² Sead Saradžić. Tel: 303-293-9754

Prodajem 5 duluma zemlje, Sarajevo-Bradina, vikendica, struja, 500m od puta Sarajevo-Mostar. Tel: 904-962-1693

Prodajem dvije kuće u jednom dvorištu u Bijeljini, ul. P. Kočića 13, 1.150m², podrum, prizemlje, potkrovlje sa 700m² dvorišta. Tel: +387 35 396-186

Prodajem dvosoban, renoviran stan na Bjelavama, površine 40m² na drugom spratu. Cijena 80.000KM. Tel: +387 (61) 780-060

Prodajem dva placa u Bijeljini, Njiva Studenac, 1 plac 961m² 12.300KM, 1 plac 850m² 11.800KM. Tel: 616-942-1453 ili +387 (35) 396-186

Prodajem kuću u Tuzli na Korzu. Prizemlje, poslovni prostor od 65m². Na spratu je stan od 65m², 2 garaže i 200m² dvorišta. Tel: 616-970-6501.

E-mail: enkozd@yahoo.com

Prodajem trosoban stan u centru Doboja 61m², ul. M. Tita, 8. sprat, cijena 79.000KM. Soliter preko puta benzinske pumpe, iznad samoposluge.

E-mail: ada.40@live.com

Prodajem trosoban stan u Rijeci površine 100m² sa dvorištem i garažom ili mijenjam za kuću u Novom Sadu. Tel: 678-559-4377

Prodajem kuću sa stvarima u Dvorovima površine 56m² sa 2 duluma okućnice i voćnjakom. Kuća takođe ima građevinsku dozvolu za eventualnu dogradnju. Tel: 619-913-7914 ili 858-558-0664

Prodajem nedovršenu vikendicu na Vlašiću sa svim urednim dokumentima. Tel: 678-313-9914

Prodajem kuću u centru Zagreba. Familija Gručić-Mazić Tel: 303-355-7655

Prodajem kuću u Kaknju, naselje Povezice. Dva sprata, 2 x 65m². 3 garaže, šupe, sušnica, 1950m² zemljišta, vlasništvo 1/1. Tel: 972-487-9740 ili +387 32 554 792

Prodajem poslovni prostor u Zenici 60m², povoljan za sve namjere. Tel: 904-646-2921, radnim danom do 3pm, vikendom cijeli dan.

Komforan dvosoban stan - Alipašino Polje, Sarajevo, 60m², centralno grijanje, lift, interfon, V sprat, 43.000 eura. E-mail: nebojsadrljaca@yahoo.com Tel: 314-660-2007

Prodajem jednosoban stan u Zenici i kuće u Doboju. Cijena veoma

povoljna. Tel: 904-333-9461

Prodajem ili mijenjam za stan u Federaciji kuću sa pomoćnom zgradom, bazen, dva duluma zemlje, Doboj (Rudanka), 500 metara od glavnog puta. Tel: 678-558-8013

Prodajem dvosoban stan u Zenici, 54m², VI sprat. Tel: 904-899-2434

Razno

Potrebna iskusna kuharica. Iskustvo sa gotovim jelima, roštiljem, peciva i kolači. Tel: 404-861-5619

Izdajem dvosoban stan u basementu, jedna ili dvije osobe, \$600.00 uključujući struju, vodu u TV. Tel: 678-551-4066

Čuvala bih djecu u svojoj kući (Grayson). Tel: 678-499-3152

Cafe "Buna" traži dvije radnice. Tel: 678-876-6611

Tražimo radnika na održavanju apartmana (maintenance) u apartmanskom naselju Glencove, Gainesville. Tel: 917-741-9102 Edi

Advertising agency, part time 11am-3pm. Marketing and customer service, salary+bonus. Tel: 678-743-5731

KUPON ZA BESPLATNE MALI OGLASE DO 20 RIJEČI

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA - _____

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731

Impressum

Europa Magazine

ISSN 1939-3423

Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America

Phone: +1 (678) 743 5731

E-mail: editor@europamagazine.info



Web address: www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić

Senior Photographer and Graphic Design
Manager: Dan Dalibor Spalat

Graphic Design: Aldin Ajanovic, Ali Nkhazi

Internet Presentation: Damir Setkic

Freelance writer from Europe: Milan Pekić

Community: Enes Selimović

Marketing manager: Dino Krgo

TV Hayat se na području SAD-a gleda
putem satelita Intelsat Americas 5.
Ukoliko se želite pridružiti velikoj i
sretnoj porodici Hayatovih gledatelja,
kontaktirajte sa našim zastupnicima
GlobeCastWorldTV



GlobeCast WorldTV info telefon za
narudžbe, pitanja i tehničku podršku:

1-888-988-5288

info globecastwtv.com za informacije

www.globecastwtv.com
www.ntvhayat.com



satelit: Intelsat Americas 5
na 97 stepeni zapadno

frekvencija: 12,053 MHz
polarizacija: vertikalna
symbol rate: 22.000 Msym
FEC: 3/4
kanal: VC 510

EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM



	\$1.290
AUTOMOBIL	
	\$1.390
SUV/VAN	
	\$690
MOTOR	
	\$790
JET SKI/ATV	
	\$99
PAKET	
	od \$100
NAMJEŠTAJ (po komadu)	

SELIDBE USA-BOSNA

* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

Za više informacija na Vašem jeziku obratite se na:

Tel: 678-558-8013